



SLUŽBENE NOVINE

ZENIČKO -
DOBOJSKOG
KANTONA

Godina XVIII - Broj 9

ZENICA, četvrtak, 15.08.2013.

SKUPŠTINA 264.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 42. sjednici održanoj dana 31.07.2013. godine, donosi:

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMAMA

Član 1. (Brisanje člana 5.)

U Zakonu o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/09, 4/11, 7/11 i 2/12) član 5. briše se.

Član 2. (Izmjena člana 8.)

U članu 8. stav (4) briše se.

Član 3. (Izmjena člana 11.)

U članu 11. stav (1) tačka j) mijenja se tako da glasi: „ j) djeca predškolskog uzrasta, učenici i studenti za vrijeme redovnog školovanja“

Član 4. (Izmjena člana 25)

U članu 25. iza riječi „odreduje“ dodaje se riječ „sudija koji vodi postupak“ riječ „se“ briše se, a iza riječi „spora“ stavlja se tačka, i preostali dio teksta se briše.

Član 5. (Izmjena člana 31)

U članu 31. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Ukoliko u toku trajanja postupka dođe do promjene vrijednosti spora mijenja se i osnov za utvrđivanje plaćanja sudske takse, pa se ista utvrđuje prema izmjenenoj vrijednosti spora.“

Član 6. (Izmjena i dopuna Tarifnog broja 1.)

(1) U Tarifi sudskih taksi, Tarifni broj 1 (Taksa za podneske) stav (3) mijenja se tako da se broj „200“ zamjenjuje brojem „100“, umjesto tačke stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi: „a za prijedlog za sporazumno razvod braka taksa u iznosu od 50 KM.“

(2) stav (13) mijenja se i glasi:

„(13) za zahtjev za donošenje odluke sa kojim će roditeljem dijete živjeti, plaća se taksa u visini 50 KM“,

(3) Dodaju se stavovi (14), (15) i (16) koji glase:

„(14) za zahtjev o načinu održavanja ličnih i neposrednih kontakata između roditelja sa kojim dijete ne živi, plaća se taksa u visini 50,00 KM,

(15) za zahtjev za ponavljanje postupka, za žalbu protiv rješenja o odbačaju revizije, koju donosi prvostepeni sud, plaća se taksa propisana stavom (7) ovog tarifnog broja.

(16) za žalbu protiv rješenja o odbačaju žalbe, protiv rješenja o odbačaju ili odbijanju prijedloga za ponavljanje postupka plaća se taksa propisana stavom (7) ovog tarifnog broja“, a dosadašnji stavovi (14), (15) i (16), postaju stavovi (17), (18) i (19).

Član 7. (Izmjena i dopuna Tarifnog broja 2.)

U Tarifi sudskih taksi, Tarifni broj 2. (Taksa za odluke) stav (5) mijenja se tako da glasi:

(1) „(5) za rješenja o prekidu postupka, odbacivanju ili odbijanju zahtjeva za ponavljanje postupka o odbačaju revizije, koja donese prvostepeni sud, plaća se polovina takse propisane tarifnim brojem 1. ove tarife, ali ne više od 200,00KM“,

(2) Dodaju se stavovi (6) i (7) koji glase:

„(6) za rješenja o prekidu postupka, odbacivanju ili odbijanju zahtjeva, plaća se polovina takse propisane tarifnim brojem 1. ove tarife, ali ne više od 200,00 KM.

(7) za odluku suda sa kojim će roditeljem dijete živjeti i odluku o načinu održavanja ličnih i neposrednih kontakata između roditelja sa kojim dijete ne živi, plaća se polovina takse propisane tarifnim brojem 1. ove tarife“, a dosadašnji stavovi (6), (7), (8) i (9) postaju stavovi (8), (9), (10) i (11).

**Član 8.
(Izmjena tarifnog broja 13.)**

U Tarifi sudskih taksi, Tarifni broj 13. (Taksa za podneske) na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaje novi tekst koji glasi:

„dok se za podnesak kojim se traži uspostava novog zemljišnoknjižnog uloška plaća taksa u iznosu od 100,00 KM“.

**Član 9.
(Izmjena tarifnog broja 14.)**

U Tarifi sudskih taksi, Tarifni broj 14. (Taksa za upise podataka) u stavu (2) tačka c) mijenja se i glasi:

„c) uknjižba etažiranja objekta kolektivnog stanovanja ili poslovne zgrade 200,00 KM, a uknjižba etažiranja objekta individualnog stanovanja 70,00 KM“.

**Član 10.
(Izmjena tarifnog broja 15.)**

U Tarifi sudskih taksi, Tarifni broj 15. (Taksa za prijepise i izvatke), tačka a) stava (1) se briše, a dosadašnje tačke b), c) i d) postaju tačke a), b) i c).

**Član 11.
(Brisanje tarifnog broja 25.)**

U Tarifi sudskih taksi, Tarifni broj 25. (Taksa za punomoć) briše se.

**Član 12.
(Izmjena tarifnog broja 27.)**

U Tarifi sudskih taksi, Tarifni broj 27. (Taksa za prijepise), stav (3) iza riječi „originala“ preostali dio teksta briše se, a dodaje se novi tekst koji glasi:

„plaća se taksa u iznosu od 1,00 KM za svaku započetu stranicu“, a stav (7). briše se.

**Član 13.
(Izmjena tarifnog broja 28.)**

U Tarifi sudskih taksi, Tarifni broj 28. (Taksa za izvode iz sudskog registra i drugih javnih knjiga) stav (2), briše se.

**Član 14.
(Brisanje tarifnog broja 31.)**

U Tarifi sudskih taksi, Tarifni broj 31. (Taksa za ostale upise) briše se, a Tarifni broj 32 i Tarifni broj 33, postaju Tarifni broj 31 i Tarifni broj 32.

**Član 15.
(Dodavanje novog tarifnog broja, Taksa za Jedinstveni pristupni kod)**

U Tarifi sudskih taksi, dodaje se novi Tarifni broj 33. (Taksa za Jedinstveni pristupni kod) i glasi:

**„Tarifni broj 33
(Taksa za Jedinstveni pristupni kod)**

Za zahtjev za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda – JPK, plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM.“

Član 16.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Član 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“

Broj:01-02-16599/13
Datum, 31.07.2013. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić, s.r.

.....
265.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 42. sjednici, održanoj dana 31.07.2013. godine, d o n o s i:

**ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM
OBRAZOVANJU**

Član 1.

- (1) U Zakonu o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09), u članu 149., u stavu (4), brojevi: „30.09.2011.“ zamjenjuju se brojevima: „31.12.2013.“, a brojevi: „30.09.2015.“ zamjenjuju se brojevima: „31.12.2016.“.
- (2) U stavu (5), brojevi: „30.09.2011.“ zamjenjuju se brojevima: „31.12.2013.“, a brojevi: „30.09.2015.“ zamjenjuju se brojevima: „31.12.2016.“.
- (3) U stavu (6), brojevi: „31.12.2013.“ zamjenjuju se brojevima: „31.12.2014.“.
- (4) U stavu (7), datum: „2011/2012“ se zamjenjuje datumom: „2014/2015“.

Član 2.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-02-16600/13
Datum, 31.07.2013. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić, s.r.

266.

Na osnovu člana 32. stav 3) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/13) i člana 44. stav (1) tačka d) Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/12) Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na 42. sjednici održanoj 30.07. 2013. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Prečišćeni tekst Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije obuhvata Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 19/09), Zakon o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/11) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/13) u kojima su označeni dani stupanja na snagu tih zakona.

**Z A K O N
O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU
ORUŽJA I MUNICIJE**
-PREČIŠĆENI TEKST-

DIO PRVI – UVODNE ODREDBE

**Član 1.
(Predmet)**

- (1) Ovim zakonom se utvrđuju uslovi za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, oduzimanje oružja i municije, promet oružja i municije, način postupanja sa oružjem i municijom, popravljanje i prepravljanje oružja na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu Kanton).
- (2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na oružje i municiju za potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na policijske službenike, službenike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih ustanova, zaposlenike Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovilne, pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kada drže i nose oružje i municiju po propisima svoje službe.

**Član 2.
(Definicije)**

- (1) Oružje u smislu ovog zakona je naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom vazduha, barutnih i drugih plinova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti plin ili tečnost te druge naprave koje su namjenjene za samoodbranu, lov ili sport.
- (2) Oružjem u smislu ovog zakona smatraju se i dijelovi za vatreno i vazdušno oružje, a to su cijevi za puške i pištolje, ulošci – adapteri sa olučenim cijevima za puške, sa neolučenim cijevima i zatvarači, kao i drugi dijelovi koji su označeni fabričkim brojem.
- (3) Pod municijom za vatreno oružje, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se cjelovit metak koji sjedinjuje čahuru, kapislju, barutno punjenje i zrno ili sačmu.
- (4) Ne smatra se municijom metak bez zrna, kugle ili sačme, punjenje za industrijske naprave i naprave za uspavljinjanje životinja i metak za gasno, odnosno signalno oružje.

**Član 3.
(Primjena)**

- (1) Oružje i municija se mogu nabavljati, držati i nositi samo po odredbama ovog zakona.

(2) Odredbe ovog zakona u pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije odnose se i na strane državljane koji imaju status stalno nastanjenog stranca na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 4. (Primjena Zakona o upravnom postupku)

Na sva pitanja postupka, koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/98 i 48/99).

Član 5. (Oružje)

(1) Kao oružje u smislu ovog zakona smatra se:

- a) vatreno oružje,
- b) vazdušno oružje,
- c) gasno oružje,
- d) oružje za signalizaciju,
- e) rasprskavajuće oružje i
- f) hladno oružje.

(2) Vatreno oružje su sve vrste pušaka, pištolja i revolvera, kao i sve vrste naprava koje pod pritiskom barutnih gasova izbacuju kroz cijev zrno, kuglu, sačmu ili druge projektile. Vatreno oružje je kratko ili dugačko vatreno oružje koje može biti s repetirajućim mehanizmom, poluautomatsko ili automatsko.

(3) Vazdušno oružje su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i druge naprave koje pod pritiskom vazduha izbacuju kroz cijev zrno, kuglicu ili druge projektile.

(4) Gasno oružje i oružje za signalizaciju su puške, pištolji i revolveri i druge naprave koje pod pritiskom gasova raspršuju nadražljive tvari, odnosno ispaljuju punjenje namijenjeno isključivo izazivanju glasnog pucanja ili ispaljivanju svijetleće signalne zvjezdice.

(5) Rasprskavajuće oružje su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih sa eksplozivnom materijom ili detonatorom (težina, udar, potez, trenje, hemijska reakcija, električna energija i sl.) kod kojih dolazi do oslobođanja energije i njihovog rasprskavanja.

(6) Hladno oružje su bodeži, kame, mačevi, sablje, bajoneti i noževi „skakavci“ čije se sjećivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaču pritiskom na dugme ili polugu ili metalne zvjezdice za bacanje, bez obzira na dužinu oštice, bokseri, buzdovani, te druga oružja sa skrivenim oštricama. Hladnim oružjem smatraju se i predmeti pogodni za nanošenje povreda, kada se nose na mjestima utvrđenim članom 27. ovog zakona.

Član 6.

(Značenje izraza)

(1) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) automatsko oružje je oružje kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti više metaka,

b) kratko vatreno oružje je oružje čija cijev nije duža od 30 cm, a ukupna dužina ne prelazi 60 cm,

c) lovačko oružje čine lovačke puške, puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cijevima (puške sa repetirajućim mehanizmom i poluautomatske puške) kojima nije zabranjeno loviti divljač,

d) nadležna policijska stanica je policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu Ministarstvo) na čijem području podnositelj zahtjeva ima prebivalište, odnosno sjedište,

e) oružje za uspavljivanje životinja je oružje koje se upotrebljava u svrhu držanja, čuvanja i zaštite životinja, naučnog istraživanja i prikupljanja stručnih podataka,

f) ovlašteni trgovac oružjem je pravno ili fizičko lice koje je registrovano, odnosno koje posjeduje odobrenje nadležnog organa za promet oružja i municije,

g) obrtnik je fizičko lice koje je registrovano za obavljanje obrtničke djelatnosti,

h) poluautomatsko oružje je oružje koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovo spremno za ispaljivanje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskom obarača moguće ispaljivati jedan metak,

i) registrovano oružje je oružje za koje je izdato odobrenje za držanje oružja ili oružni list,

j) snajper je optički nišan za oružje,

k) sprej za omamljivanje je naprava kojom se usmjereni izbacuju u vidu mlaza ili pjene neškodljive nadražljive tvari za onesposobljavanje pojedinca i koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan učinak,

l) sportsko oružje čine pištolji i revolveri velikog kalibra podešeni za sportske svrhe, malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri, kalibra 5,6 mm, sa ivičnim paljenjem i sa olučenim i neolučenim cijevima, vazdušne puške i vazdušni pištolji, lukovi, samostrelji i druga sportska oružja,

m) staro oružje su duge i kratke puške, kubure i druge vrste oružja za koje se više ne proizvodi municija, koje imaju historijsku ili umjetničku vrijednost ili služi za umjetničke, kulturne i druge slične priredbe, ili čini sastavni dio narodne nošnje i koje je od strane ovlaštene organizacije ili ovlaštenog pojedinca onesposobljeno za upotrebu, kao i sablje, mačevi i sl.,

n) trofejno oružje je vatreno, vazdušno i hladno oružje koje se čuva kao uspomena iz ranijeg perioda historije Bosne i Hercegovine, ili za njegovog vlasnika predstavlja ličnu ili porodičnu uspomenu, a koje je od strane ovlaštene organizacije ili ovlaštenog pojedinca onesposobljeno za upotrebu, kao i sablje, mačevi i sl.,

o) vlasnik oružja je fizičko ili pravno lice, kome je izdato odobrenje za držanje oružja ili oružni list,

p) zajednički korisnici oružja su lica koja koriste jedno isto lovačko ili sportsko oružje,

r) oružje s repetirajućim mehanizmom je oružje kod kojeg je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ručno pomoći mehanizma ubaciti metak u cijev,

s) dugocijevno vatreno oružje je oružje kod kojeg je cijev duža od 30cm ili je njegova ukupna dužina veća od 60 cm,

t) oružje s tetivom su lukovi, samostreli i druge naprave koje snagom napete tetine ili druge elastične materije pritiskuju strijelu ili drugi projektil,

u) oružje za jedinačnu paljbu je oružje bez spremnika (magacina), koje se svaki put prije ispaljivanja metka puni ručno ubacivanjem metka u ležište cijevi ili ležište punjenja koje se nalazi na kraju cijevi,

v) dekorativno oružje je oružje koje je izrađeno u dekorativne svrhe i nije ga moguće upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oružje,

z) oružje za signalizaciju su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ispaljuju naboј namjenjen isključivo za izazivanje glasnog pucnja ili ispaljivanju svjetleće signalne zvjezdice,

aa) imitacija oružja su predmeti koji su vanjskim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrijebiti niti prepraviti u vatreno oružje,

bb) optički nišan je naprava kojom se oružju povećava preciznost,

cc) lažna municija je municija bez zrna oštrog ili ubojitoг zrna kojim se postiže efekat pucanja,

dd) električni paralizatori su ručne naprave koje privremeno onesposobljavaju lice pomoći visokog električnog napona,

ee) mužari-prangije su ručne ili samostojeće naprave namjenjene za izazivanje glasnog pucanja, koje su konstruisane tako da ne mogu primiti cijeloviti naboј, pune se s usta cijevi određenom količinom crnog baruta i pale štapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifične težine,

ff) reprodukcija oružja su kopije dugog i kratkog vatretnog oružja koje se pune s usta cijevi crnim barutom i pale fitiljom, kremenom ili kapislom,

gg) registracija oružja je unos podataka o oružju i vlasniku, odnosno korisniku oružja u službene evidencije propisane ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, uz izdavanje odgovarajuće isprave,

hh) korisnici lovišta su pravna lica koja su na osnovu odredbi Zakona o lovstvu Federacije Bosne i Hercegovine dobili lovište na gospodarenje (lovačka udruženja, privredna društva šumarstva, te ostala pravna lica registrirana za bavljenje lovstvom),

ii) civilno strelište je objekat namjenjen sportsko-rekreativnom gađanju koji ispunjava tehničke i sigurnosne uslove za upotrebu registrovanog ili prijavljenog oružja,

jj) onesposobljavanje vatrenog oružja je onesposobljavanje svih bitnih dijelova oružja na način da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne može biti omogućeno njegovo osposobljavanje,

kk) prenošenje oružja je premeštanje oružja za koje je izdan oružni list s jednog mesta na drugo,

ll) promet oružja i municije je nabavljanje oružja ili municije radi prodaje, smještaj i čuvanje oružja i municije u svrhu prodaje, te njegova prodaja na malo i veliko u Federaciji Bosne i Hercegovine,

mm) popravljanje oružja je otklanjanje kvarova na oružju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova,

nn) prepravljanje oružja je prilagođavanje oružja drugoj municiji, zamjena ili ugradnja bitnih dijelova oružja i drugi zahvati na oružju kojima se utječe na njegovo funkcioniranje ili tehnička svojstva.

(2) U smislu ovog zakona oružjem se ne smatra: dekorativno oružje; imitaciјe oružja; oružje koje je trajno onesposobljeno za upotrebu tehničkim postupcima koji su određeni posebnim propisima ili su priznati od strane nadležnog organa; oružje koje je namijenjeno za alarmiranje, spašavanje života; podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili sabijenog plina izbacuju osti ili harpun koji su isključivo namijenjeni ribolovu; oružje koje se koristi u industrijske ili tehničke svrhe pod uvjetom da može biti korišteno u samo za to navedene svrhe; municija za vazdušno oružje; municija za oružje s tetivom i lažna municija.

Član 6a. (Kategorizacija oružja)

Oružje se prema ovom zakonu razvrstava u četiri kategorije, i to:

Kategorija A:

- 1) vojni projektili s eksplozivnim punjenjem, lanseri i bacači,
- 2) automatsko vatreno oružje,
- 3) vatreno oružje koje je kamuflirano tako da izgleda kao neki drugi predmet,
- 4) municija s probajnim, eksplozivnim, obilježavajućim i zapaljivim projektilima, te projektili za takvu municiju,
- 5) municija za pištolje i revolvere sa projektilom koji ima ekspanzijski učinak i projektili za takvu municiju osim municije za lov ili sportsko streljaštvo za lica kojima je dozvoljeno da koriste to oružje,
- 6) minsko-eksplozivna sredstva i dijelovi,
- 7) oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja za promet oružja, osim oružja iz kategorije C alineja 3),
- 8) poluautomatsko vatreno oružje za civilnu upotrebu, koje po svom autentičnom izgledu odgovara automatskom oružju,
- 9) oružje bez označene marke, kalibra i fabričkog broja,
- 10) oružje sa integralnim prigušivačem, prigušivači namijenjeni oružju, dijelovi za prigušivače i ostala posebna oprema za oružje izrađena za posebne namjene,
- 11) ostalo vatreno oružje koje nije obuhvaćeno kategorijama B, C ili D.

Kategorija B:

- 1) poluautomatsko ili repetirajuće kratkocijevno vatreno oružje,
- 2) kratkocijevno oružje za jedinačnu paljbu sa središnjim paljenjem,
- 3) kratkocijevno oružje za jedinačnu paljbu s rubnim paljenjem,
- 4) lovačko oružje u skladu sa Zakonom o lovstvu Federacije Bosne i Hercegovine,
- 5) poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s magacinom i ležištem za najviše tri metka kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje može skinuti, odnosno nije sigurno da li je oružje napravljeno tako da se uz obični alat može prepraviti u oružje s magacinom i ležištem za više od tri metka,
- 6) repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm,
- 7) repetirajuće dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u alineji 6),
- 8) dugocijevno oružje za jedinačnu paljbu s jednom ili više užlijebljenih cijevi,

- 9) dugocijevno oružje za jedinačnu paljbu s jednom ili više glatkih cijevi,
- 10) poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno alinejama od 4) do 7),
- 11) staro i trofejno oružje.

Kategorija C:

- 1) gasno ili plinsko oružje,
- 2) reprodukcije vatrengog oružja kod kojih se ne upotrebljava jedinstveni naboj,
- 3) mužari ili prangije,
- 4) oružje za uspavljinjanje životinja.

Kategorija D:

- 1) vazdušno oružje,
- 2) električni paralizatori,
- 3) raspršivači (u dalnjem tekstu „sprejevi za omamljivanje“),
- 4) oružje s tetivom,
- 5) hladno oružje.

**Član 6b.
(Ograničenja)**

- (1) Oružje iz člana 6a. ovog zakona se u pogledu prava i obaveza vlasnika oružja, razvrstava u:
 - a) Zabranjeno oružje:
 - 1) oružje kategorije A;
 - 2) hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda; i
 - 3) hladno oružje kada se nosi na javnim mjestima;
 - b) Dozvoljeno oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje od nadležne policijske stanice:
 - 1) oružje kategorije B;
 - c) Dozvoljeno oružje za koje je potrebna prijava nadležnoj policijskoj stanici:
 - 1) oružje kategorije C;
 - 2) vazdušno oružje,
 - 3) oružje s tetivom,
 - 4) električni paralizatori, i
 - 5) sprejevi za omamljivanje;
 - d) Dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnoj policijskoj stanici:
 - 1) hladno oružje, osim hladnog oružja navedenog u tački a) alineja 2) i 3) ovog stava.

- (2) Zabranjeno je nabavljanje, držanje i nošenje oružja kategorije A, osim ako ovo zakonom nije drugačije predviđeno.
- (3) Zabranjeno je nabavljanje, držanje i nošenje oružja kategorije B bez odgovarajuće isprave o oružju.
- (4) Zabranjeno je držanje ili nošenje oružja kategorije C, vazdušnog oružja, oružja s tetivom, električnih paralizatora i sprejeva za omamljivanje iz kategorije D bez odgovarajuće potvrde o prijavi oružja.
- (5) Oružje kategorije C i D mogu nabavljati, držati i nositi samo lica starija od 18 godina.

DIO DRUGI – NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE

Član 7. (Zahtjev)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja podnosi se na propisanom obrascu nadležnoj policijskoj stanici Ministarstva.

Član 8.

(Opći i posebni uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja fizičkom licu)

- (1) Nadležna policijska stanica izdat će fizičkom licu odobrenje za nabavljanje oružja ukoliko ispunjava opće i posebne uslove.
- (2) Opći uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja su:
 - a) da je lice navršilo 21 godinu života,
 - b) da ima opravdani razlog za nabavljanje oružja,
 - c) da lice nije osuđivano za krivično djelo, odnosno da se protiv lica ne vodi istraga ili krivični postupak, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja,
 - d) da u posljednje dvije godine lice nije kažnjeno za prekršaj protiv javnog reda i mira sa elementima nasilja: učestvovanje u tuči, zlostavljanje ili fizički napad na drugog; izazivanje tuče, zlostavljanja ili fizičkog napada na drugog; narušavanje javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem; ugrožavanje sigurnosti; izazivanje osjećaja ugroženosti druge osobe, prijetnjom da će napasti na život ili tijelo; pucanje iz vatrenog oružja; odnosno za prekršaj propisan ovim zakonom ili za prekršaj sa elementima nasilja propisan drugim zakonom, kao i za vrijeme dok se protiv tog lica vodi postupak za takve prekršaje,
 - e) da ne postoje okolnosti kao što je češće i prekomjerno uživanje alkohola, narkotičkih ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni porodični, susjedski odnosi, sukobi

s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje, te drugi poremećaji u ponašanju, teže disciplinske povrede propisa o lovstvu ili sportskom streljaštvu počinjene u posljednje dvije godine, i druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrebљeno.

(3) Posebni uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja su:

- a) da je lice zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja,
- b) da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja,
- c) da ima uslove za siguran smještaj i čuvanje oružja.

(4) Izuzetno, od stava (2) tačka a) ovog člana, odobrenje za nabavljanje ličnog oružja može se izdati licima iz člana 1. stav (2) ovog zakona sa navršenih 18 godina života i licima koja su prema posebnim propisima ovlaštena držati i nositi oružje, članovima sportskih streljačkih organizacija koji se aktivno natječu u streljaštvu i licima sa položenim lovačkim ispitom, kao i zaposlenicima agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica sa organizovanom unutrašnjom službom za zaštitu ljudi i imovine na poslovima fizičke zaštite ili poslovima odgovornog lica.

Član 9.

(Utvrđivanje uslova za izdavanje odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja fizičkom licu)

- (1) Opravdani razlog iz člana 8. stav (2) tačka b) za nabavljanje i držanje kratkog vatrenog oružja kategorije B ima fizičko lice ukoliko se ocjeni da je njegova imovina, lična i/ili sigurnost članova njegove uže porodice ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da mu za takvo osiguranje treba oružje, i/ili ukoliko zbog naravi posla ili okolnosti pod kojima ga obavlja postoji potreba za nabavljanjem takve vrste oružja.
- (2) Fizičko lice ima opravdani razlog za nabavljanje lovačkog oružja ukoliko je član lovačke organizacije i ukoliko ima položen lovački ispit, što se dokazuje uvjerenjem lovačke organizacije čiji je član.
- (3) Fizičko lice ima opravdani razlog za nabavljanje lovačkog oružja ako mu je to oružje neophodno potrebno za zaštitu imovine u ličnoj svojini, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog organa da je lice registrovano kao poljoprivrednik.
- (4) Fizičko lice ima opravdani razlog za nabavljanje sportskog oružja ukoliko je član sportske streljačke

organizacije, što se dokazuje uvjerenjem sportske streljačke organizacije čiji je član.

- (5) Nadležna policijska stanica utvrdit će da li su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav (2) tačka c) i d) ovog zakona.
- (6) Postojanje uslova iz člana 8. stav (2) tačka e) cijeni nadležna policijska stanica na osnovu činjenica sadržanih u službenoj zabilješci koju policijski službenik sastavlja nakon izvršenog traženja i prikupljanja podataka i obavijesti od građana, nadležnih organa, ustanova i institucija.
- (7) Ukoliko lice podnosi zahtjev za nabavljanje lovačkog i/ili sportskog oružja, postojanje činjenica o disciplinskih povredama iz člana 8. stav (2) tačka e) podnositel zahtjeva dokazuje potvrdom koju izdaje lovačka organizacija i/ili sportska streljačka organizacija čiji je član.
- (8) Postojanje uslova iz člana 8. stav (3) tačka b) dokazuje se potvrdom Komisije Ministarstva koja vrši ospozobljavanje lica za pravilno rukovanje vatreñim oružjem i poznavanje propisa koji se odnose na nabavljanje, držanje i nošenje oružja.
- (9) Uslov iz člana 8. stav 3. tačka c) nadležna policijska stanica cijeni na osnovu službene zabilješke, koju sačinjava policijski službenik nadležne policijske stanice, nakon što je činjenično stanje utvrdio neposrednim opažanjem u stambenom ili drugom prostoru gdje se oružje drži, koje se nalazi u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika ili korisnika oružja.
- (10) Podnositel zahtjeva uvjerenja i potvrde kojim dokazuje činjenice iz stava (2), (3), (4) i (7) ovog člana prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja radi nabavljanja oružja.
- (11) Lice koje je jednom položilo ispit o ospozobljenosti pravilnim rukovanjem vatreñim oružjem i poznavanju propisa koji se odnose na nabavljanje, držanje i nošenje oružja, ne može se više upućivati na takvu provjeru znanja.
- (12) Lice koje je položilo lovački ispit ne može se upućivati na obuku iz stava (8) ovog člana i provjeru znanja iz člana 9c. stav (1) tačka a) ovog zakona.
- (13) Komisiju iz stava (8) ovog člana posebno za svaku policijsku upravu imenuje policijski komesar.

Član 9a.

(Dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uslova i poznavanje propisa koji se odnose na nabavljanje, držanje i nošenje oružja)

Od podnosioca zahtjeva za kojeg se utvrdi da ispunjava opće uslove iz člana 8. stav (2) ovog zakona, nadležna policijska stanica će zatražiti da u roku od 30 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uslova iz člana 8. stav (3) tačka a) i b) ovog zakona.

Član 9b.

(Dokazi o zdravstvenoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja)

- (1) Postojanje posebnih uslova iz člana 8. stav (3) tačka a) ovog zakona podnositel zahtjeva dokazuje uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, a policijski službenici zdravstvenu sposobnost za nabavljanje, držanje i nošenje oružja dokazuju potvrdom o zaposlenju.
- (2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije izdaju ovlaštene zdravstvene ustanove sa liste koju utvrđuje Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona po mjestu prebivališta fizičkog lica, u kojem se o podobnosti podnosioca zahtjeva za nabavljanje, držanje i nošenje oružja navode pojedinačna i zaključno mišljenje članova zdravstvene komisije u sastavu ljekara oftamološke, neurološke, psihijatrijske i psihologičke specijalnosti i ljekara specijaliste medicine rada.
- (3) U slučaju da u mjestu prebivališta fizičkog lica nema ovlaštene zdravstvene ustanove za izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, podnositel zahtjeva takvu vrstu pregleda može obaviti u bilo kojoj ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi Zeničko-dobojskog kantona sa liste koju je utvrdilo Ministarstvo iz stava (2) ovog člana.
- (4) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti iz stava (2) ovog člana izdaje se s rokom važenja od 10 godina od dana izdavanja.
- (5) Nadležna policijska stanica rješenjem će uputiti vlasnika oružja na vanredni ljekarski pregled koji će se obaviti u jednoj od ovlaštenih zdravstvenih ustanova iz stava (2) i (3) ovog člana, kada postoje saznanja ili opravdane sumnje da više nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja.
- (6) Vlasnik oružja iz stava (5) ovog člana dužan je u roku od 5 dana od dana prijema rješenja raspoloživo oružje

predati nadležnoj policijskoj stanici, a u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti rješenja o upućivanju na vanredni ljekarski pregled dostaviti nadležnoj policijskoj stanici uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

(7) Protiv rješenja iz stava (5) ovog člana, vlasnik oružja može izjaviti žalbu policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a rješenje policijskog komesara je konačno i protiv rješenja po žalbi se ne može voditi upravni spor.

Član 9c.

(Dokazi o tehničkom znanju za pravilno rukovanje vatrenim oružjem i poznavanju propisa koji se odnose na nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja)

(1) Ispunjavanje uslova iz člana 8. stav (3) tačka b) ovog zakona podnositelj zahtjeva dokazuje:

a) za oružje kategorije B – potvrdom o osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja koju izdaje Komisija za ocjenu osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja, koju na prijedlog policijskog komesara imenuje ministar Ministarstva.

b) izuzetno, postojanje uslova iz člana 8. stav (3) tačka b) ovog zakona, dokazuje se:

- 1) za lica iz člana 1. stav (2) ovog zakona za vrijeme aktivne službe ili nakon odlaska u penziju potvrdom o zaposlenju, odnosno potvrdom o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uslova za penziju;

- 2) za bivše pripadnike oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS-a i MUP-a RBiH i HZHB), potvrdom o pripadnosti oružanim snagama;

- 3) za pripadnike bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno profesionalne pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdom o pripadnosti oružanim snagama;

- 4) za lica sa završenom obukom za obavljanje poslova fizičke zaštite ili poslova odgovornog lica u agencijama za zaštitu ljudi i imovine ili unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, certifikatom o završenoj obuci.

(2) Program obuke, sastav, način rada, osposobljavanja i ocjene osposobljenosti za rukovanje vatrenim oružjem, te troškove rada komisija iz stava (1) tačka a) ovog člana i člana 9. stav (8) ovog zakona na prijedlog policijskog komesara donosi i utvrđuje ministar Ministarstva.

Član 10.

(Odobrenje za nabavljanje oružja fizičkom licu)

(1) Nadležna policijska stanica izdat će odobrenje fizičkom licu za nabavljanje oružja kategorije B, ukoliko ispunjava opće i posebne uslove iz člana 8. ovog zakona.

(2) Ukoliko fizičko lice ne ispunjava jedan od uslova za nabavljanje oružja propisanih ovim zakonom, nadležna policijska stanica odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja.

(3) Fizičkom licu odobrenje za nabavljanje lovačkog oružja može se izdati samo ako je položilo lovački ispit i član je lovačke organizacije.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, odobrenje za nabavljanje lovačkog oružja može se izdati fizičkom licu kome je držanje i nošenje takvog oružja neophodno radi zaštite imovine u ličnoj svojini (stada, usjev i sl.) koje je registrovano kao poljoprivrednik, kao i streljačkim organizacijama radi upražnjavanja streljačkog sporta.

(5) Odobrenje za nabavljanje sportskog oružja, za koje je po ovom zakonu potrebno odobrenje, izdaje se samo streljačkim organizacijama i njihovim članovima.

(6) Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest mjeseci od dana uručenja.

(7) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana sa označenim fabričkim brojem nabavljaju se na osnovu odobrenja nadležne policijske stanice, i to samo za oružje za koje je izdat oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, a za podnosioca takvog zahtjeva nije potrebno utvrđivati uslove za nabavljanje oružja iz člana 8. stav (2) i (3) ovog zakona.

(8) Zamijenjene tehnički ispravne dijelove oružja iz stava (1) ovog člana, vlasnik oružja je dužan uz ličnu izjavu datu na zapisnik predati nadležnoj policijskoj stanici radi uništenja, koja će o tome izdati potvrdu, a postupak uništenja provest će komisija iz člana 39. ovog zakona.

(9) Oružje i dijelove za oružje može nabaviti samo lice na čije ime odobrenje glasi.

Član 11.

(Odobrenje za nabavljanje oružja pravnom licu)

(1) Nadležna policijska stanica izdat će pravnom licu odobrenje za nabavljanje oružja kategorije B ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

- a) da pravno lice ima opravdan razlog za nabavljanje oružja,
 - b) da odgovorno lice i lice zaduženo za sigurnost u pravnom licu ispunjava opće i posebne uslove iz člana 8. ovog zakona, izuzev uslova iz stava (3) tačka c) tog člana.
 - c) da pravno lice ispunjava uslove iz člana 8. stav (3) tačka c) ovog zakona.
- (2) Opravdani razlog za nabavljanje oružja ima pravno lice koje je kod nadležnog suda registrovano za obavljanje djelatnosti uzgoja, držanja, čuvanja ili zaštite životinja; upravljanje i gazdovanje šumama; sportskog streljaštva; vođenja civilnih strelišta; naučnog istraživanja za koje je potrebno oružje; muzeji; agencije za zaštitu ljudi i imovine; pravna lica koja imaju uspostavljenu unutrašnju službu zaštite u skladu sa važećim propisima, kao i korisnici lovišta.
- (3) Pravna lica iz stava (2) ovog člana, osim agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnog lica koje ima organizovanu unutrašnju službu zaštite, može nabaviti oružje čiji broj zavisi od potrebe i broja zaposlenih lica koja imaju potrebu za korištenje oružja.
- (4) Nadležna policijska stanica odbit će zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja pravnom licu ako ne ispunjava jedan od uslova za nabavljanje oružja propisanih ovim zakonom.

Član 11a.

(Odobrenje za nabavljanje municije fizičkom i pravnom licu)

- (1) Odobrenje za nabavljanje municije može se izdati samo za oružje za koje je fizičkom i pravnom licu izdat oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, i isto važi šest mjeseci od dana uručenja.
- (2) Odobrenje za nabavljanje municije za kratko oružje može se izdati jedanput u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u originalnim pakovanjima a najviše do 80 komada, izuzev agencija za zaštitu ljudi i imovine, streljačkih organizacija, i drugih pravnih lica radi obavljanja njihove djelatnosti kojima se odobrenje za nabavljanje municije može izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost, odnosno aktivnost.
- (3) Lovačke i streljačke organizacije municiju za lovačko i sportsko oružje nabavljaju na osnovu dokaza o upisu u sudske registre. Članovi lovačkih i streljačkih organizacija municiju za lovačko i sportsko oružje nabavljaju na osnovu oružnog lista za oružje koje posjeduju.
- (4) Odobrenje za nabavljanje municije koje nije iskorišteno u roku od šest mjeseci fizičko i pravno lice obavezno je vratiti organu koji ga je izdao u roku od osam dana od dana isteka roka važenja.
 - (5) Izuzetno, municija se može nabaviti bez odobrenja u slučaju:
 - a) za puške sa neolučenim cijevima na osnovu oružnog lista i odobrenja za držanje oružja,
 - b) za oružje kategorije C i vazdušno oružje iz kategorije D na osnovu potvrde o prijavi i
 - c) za puške sa olučenim cijevima (lovačke) na osnovu oružnog lista.

Član 12.

(Oružni list)

- (1) Za držanje i nošenje oružja kategorije B, nadležna policijska stanica fizičkom licu izdaje oružni list.
- (2) Vlasnik oružja dužan je, kada drži ili nosi oružje, imati uz sebe oružni list izdat za to oružje i na zahtjev policijskog službenika i drugog ovlaštenog službenog lica Ministarstva, omogućiti uvid u to oružje i oružni list.
- (3) Izdavanje oružnog lista ne može se odbiti licu kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.
- (4) Na isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati oružni listovi i potvrde o prijavi za najviše tri lica.
- (5) Oružni list izdaje se sa rokom važnosti od 10 godina.
- (6) Vlasnik oružja može, u roku od 60 dana prije isteka roka važnosti oružnog lista, podnijeti zahtjev za produženje važnosti oružnog lista nadležnoj policijskoj stanici, uz koji prilaže dokaze da je oružje ispravno, da ispunjava uslov u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, a za lovačko i sportsko oružje i dokaz da je član lovačke i streljačke organizacije. Nadležna policijska stanica utvrđuje da li imalac oružja ispunjava uslove propisane u članu 8. stav (2) tačke b), c), d) i e) ovog zakona.
- (7) Imalac oružja dužan je oružje, municiju i oružni list predati nadležnoj policijskoj stanici ukoliko ne ispuni uslove ili ne podnese zahtjev za produženje važnosti oružnog lista u roku iz stava (6) ovog člana.
- (8) Nadležna policijska stanica je obavezna u roku od 60 dana, donijeti rješenje o oduzimanju oružja, municije i oružnog lista, te postupiti u skladu sa članom 37. ovog zakona.

- (9) Obrazac i sadržaj obrasca oružnog lista, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar Ministarstva.
- (10) Protiv rješenja o oduzimanju iz stava (8) ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja i protiv rješenja po žalbi se može voditi upravni spor.

**Član 13.
(Žalba)**

- (1) Protiv rješenja nadležne policijske stanice o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja i municije licima iz člana 10., 11. i 11a. ovog zakona, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
- (2) Rješenje policijskog komesara je konačno i protiv rješenja po žalbi se ne može voditi upravni spor.

**Član 14.
(Trofejno oružje)**

- (1) Nadležna policijska stanica, izdat će odobrenje za držanje trofejnog oružja fizičkom licu koje ispunjava opće i posebne uslove propisane članom 8. ovog zakona.
- (2) Nadležna policijska stanica izdat će odobrenje za držanje trofejnog oružja pravnom licu koje ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona.
- (3) Fizičko i pravno lice iz stava (1) i (2) ovog člana uz zahtjev za nabavljanje trofejnog oružja prilaže potvrdu da je oružje od strane ovlaštenog pravnog lica ili obrtnika za popravljanje ili prepravljanje oružja prepravljeno u trofejno oružje.
- (4) Vatreno oružje koje je onesposobljeno za upotrebu ne smije se osposobljavati, osim u slučaju iz stava (6) ovog člana.
- (5) Trofejno oružje može se prenijeti u vlasništvo drugom licu koje posjeduje odobrenje za držanje trofejnog oružja.
- (6) U slučaju iz stava (5) ovog člana kada se radi o oružju koje je dozvoljeno nabavljati po ovom zakonu, lice na koga je trofejno oružje preneseno u vlasništvo može isto registrirati kao ispravno oružje ako posjeduje odobrenje za nabavljanje te vrste oružja i potvrdu iz stava (3) ovog člana i da se za njega može izdati oružni list ili odobrenje za držanje oružja.
- (7) Zabranjeno je nositi i upotrebljavati trofejno oružje i za ovo oružje nabavljati i držati municiju.

- (8) Odobrenje za držanje trofejnog oružja izdaje sa trajnim rokom važenja.

**Član 15.
(Staro oružje)**

- (1) Nadležna policijska stanica, izdat će odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja fizičkom licu koje ispunjava opće i posebne uslove propisane članom 8. ovog zakona.
- (2) Nadležna policijska stanica izdat će odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja pravnom licu koje ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona.
- (3) Zabranjeno je osposobljavati za upotrebu, upotrebljavati staro oružje i za ovo oružje nabavljati i držati municiju.
- (4) Lice koje sakupi staro oružje, dužno je isto prijaviti nadležnoj policijskoj stanici u roku od osam dana od dana sakupljanja, i uz prijavu dostaviti dokaz da je oružje trajno onesposobljeno.
- (5) Oružje koje se drži na temelju odobrenja iz stava (1) i (2) ovog člana, može se prodati ili predati licima kojima je izdato odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja.
- (6) Izuzetno, muzeji uz staro oružje mogu sakupljati i oružje kategorije A koje se više ne izrađuje ili koje ne upotrebljavaju oružane i policijske snage, pod uslovom da je trajno onesposobljeno.
- (7) Odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja izdaje se s trajnim rokom važenja.
- (8) Nadležna policijska stanica vodi evidenciju o prijavljenom starom oružju, a o vođenju evidencije i njenom sadržaju bliže propise na prijedlog policijskog komesara donosi ministar Ministarstva.

**Član 16.
(Oružje sa obavezom prijavljivanja nadležnoj policijskoj stanici)**

- (1) Vazdušno oružje, dijelovi za vazdušno oružje i oružje s tetivom mogu nabavljati i držati samo sportske streljačke organizacije i njihovi članovi.
- (2) Fizička i pravna lica mogu bez odobrenja nabavljati i držati oružje kategorije C, električne paralizatore i sprejeve za omamljivanje.
- (3) Fizička i pravna lica koja nabave oružje iz stava (1) i (2) ovog člana, dužna su, osim oružja s tetivom, isto prijaviti nadležnoj policijskoj stanici u roku od osam

- dana od dana nabavljanja i uz prijavu dostaviti dokaz o porijeklu oružja.
- (4) Električni paralizatori i sprejevi za omamljivanje iz kategorije D, upotrebljavaju se samo za samoodbranu i na način da se time ne ugrožava sigurnost drugih lica.
- (5) Oružje za uspavljinjanje životinja iz kategorije C, dijelovi za takvo oružje, može nabaviti samo pravno i fizičko lice koje ima registrovanu djelatnost za uzgoj, držanje, čuvanje ili zaštitu životinja.
- (6) Za prijavljeno oružje iz stava (1) i (2) ovog člana nadležna policijska stanica izdaje potvrdu o prijavi oružja koja o tome vodi odgovarajuću evidenciju.
- (7) Zamjenjene tehnički ispravne dijelove vazdušnog oružja i oružja za uspavljinjanje životinja, vlasnik oružja je dužan uz ličnu izjavu datu na zapisnik predati nadležnoj policijskoj stanici radi uništenja, koja će o tome izdati potvrdu, a postupak uništenja provest će komisija iz člana 39. ovog zakona.
- (8) Izdavanje odobrenja za držanje oružja ne može se odbiti licu iz stava (1) ovog člana osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.
- (9) Agencijama za zaštitu ljudi i imovine, pravnim licima sa organizovanom unutrašnjom službom za zaštitu ljudi i imovine, i korisnicima lovišta, nadležna policijska stanica izdat će odobrenje za nabavku i držanje oružja i municije samo ako su organizovane u skladu sa Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 78/08) i Zakonom o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/06 i 8/10), a drugom pravnom licu iz člana 11. stav (2) ovog Zakona samo ako je organizovano u skladu sa važećim propisima.
- (10) Pravno lice iz stava (1) ovog člana dužno je voditi evidencije o nabavljenom oružju propisane ovim zakonom.

Član 17. (Snajper)

- (1) Fizičko lice, streljačka organizacija i organizacija koja gazduje lovištem, koje nabavi snajper, dužni su da to prijave nadležnoj policijskoj stanici najkasnije u roku od 8 dana od dana nabavljanja.
- (2) Fizičko lice, streljačka organizacija i organizacija koje gazduje lovištem, dužno je prijaviti nadležnoj policijskoj stanici otuđenje, nestanak ili gubljenje snajpera najkasnije u roku od 8 dana od dana otuđenja, nestanka ili gubljenja snajpera, odnosno od dana kada su saznali za otuđenje, nestanak ili gubljenje snajpera.
- (3) Nadležna policijska stanica vodi evidenciju o snajperima koje drže fizička lica, streljačke organizacije i organizacije koje gazduju lovištima.
- (4) Bliže propise o vođenju evidencije iz stava (3) ovog člana, na prijedlog policijskog komesara, donosi ministar Ministarstva.

Član 18. (Odobrenje za držanje oružja pravnom licu)

- (1) Za držanje oružja kategorije B nadležna policijska stanica na zahtjev pravnog lica iz člana 11. stav (2) ovog zakona izdaje odobrenje za držanje oružja.
- (2) Rukovanje i korištenje oružja pravno lice povjerit će samo punoljetnom licu koje ispunjava opće i posebne

- uslove propisane članom 8. stav (2) tačka b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i b) ovog zakona.
- (3) Izdavanje odobrenja za držanje oružja ne može se odbiti licu iz stava (1) ovog člana osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.
- (4) Agencijama za zaštitu ljudi i imovine, pravnim licima sa organizovanom unutrašnjom službom za zaštitu ljudi i imovine, i korisnicima lovišta, nadležna policijska stanica izdat će odobrenje za nabavku i držanje oružja i municije samo ako su organizovane u skladu sa Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 78/08) i Zakonom o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/06 i 8/10), a drugom pravnom licu iz člana 11. stav (2) ovog Zakona samo ako je organizovano u skladu sa važećim propisima.
- (5) Pravno lice iz stava (1) ovog člana dužno je voditi evidencije o nabavljenom oružju propisane ovim zakonom.
- (6) **Član 19.
(Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja)**
- (1) U slučaju smrti vlasnika oružja, član njegove porodice ili drugo lice koje je s njim živjelo u zajedničkom domaćinstvu, dužni su da u roku od 60 dana od dana njegove smrti, a na zahtjev nadležne policijske stanice i prije isteka tog roka, predaju na čuvanje toj policijskoj stanici oružje, municiju i oružni list, odnosno dozvolu za držanje trofejnog oružja o čemu nadležna policijska stanica vodi evidenciju.
- (2) Licu koje naslijedi oružje iz stava (1) ovog člana, na njegov zahtjev, nadležna policijska stanica izdat će oružni list, odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja, ukoliko ispunjava uslove iz člana 8. ovog zakona.
- (3) Ako se oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja ne izda licu iz stava (2) ovog člana ili vlasnik oružja nema nasljednika, nadležna policijska stanica postupit će u skladu sa odredbama člana 37. i 39. ovog zakona.
- (4) Izuzetno od stava (2) ovog člana oružje i municija maloljetnog nasljednika čuvat će se kod nadležne policijske stanice dok ne navrši 21 godinu života.
- (5) Nasljednik oružja iz stava (4) ovog člana sa navršenom 21 godinom života dužan je s oružjem postupiti na način propisan stavom (2) ovog člana.

Član 20.
(Obaveza prijavljivanja nabavke oružja)

- (1) Fizičko i pravno lice kojem je izdato odobrenje za nabavljanje oružja, dužna su u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja podnijeti pismeni zahtjev nadležnoj policijskoj stanici radi izdavanja oružnog lista, odnosno registracije oružja.
- (2) Fizičko i pravno lice kojem je izdato odobrenje za nabavljanje oružja, a oružje nije nabavilo u roku od šest mjeseci od dana uručenja odobrenja, dužno je vratiti odobrenje za nabavljanje oružja u roku od osam dana od dana proteka roka nadležnoj policijskoj stanici koja je izdala odobrenje.

Član 21.
(Zamjena vatrenog oružja)

- (1) Zamjena vatrenog oružja može se izvršiti samo ako oružni listovi glase na istu vrstu vatrenog oružja.
- (2) Fizičko lice koje zamijeni oružje dužno je da u roku od osam dana od dana zamjene o tome obavijestiti nadležnu policijsku stanicu i da podnese zahtjev za izdavanje novog oružnog lista.
- (3) Zamjena vatrenog oružja može se izvršiti i sa pravnim licem iz člana 40. ovog Zakona koje je dužno u roku od osam dana od dana zamjene obavijestiti nadležnu policijsku stanicu o izvršenom postupku zamjene.

Član 22.
(Prenos prava vlasništva)

- (1) Fizičko i pravno lice može prenijeti pravo vlasništva na oružje drugom licu pod uslovima predviđenim ovim zakonom.
- (2) Prenos prava vlasništva vrši se na temelju pismeno zaključenog ugovora sa ovjerenim potpisima ugovornih strana kod nadležnog organa.
- (3) Vlasnik oružja koji je prenio pravo vlasništva na oružju dužan je najkasnije u roku od osam dana prijaviti i predati nadležnoj policijskoj stanici oružni list, odobrenje za držanje oružja, potvrdu o prijavi oružja, primjerak ugovora iz stava (2) ovog člana i primjerak odobrenja za nabavku oružja izdatog licu na koje se prenosi pravo vlasništva, ako je za nabavljanje takvog oružja potrebno odobrenje u skladu sa odredbama ovog zakona.
- (4) Fizičko i pravno lice može prenijeti pravo vlasništva na vatreno i sportsko oružje i pravnom licu iz člana 40. ovog zakona, koje je dužno u roku od osam dana

obavijestiti nadležnu policijsku stanicu o izvršenom prenosu prava vlasništva.

Član 23.
(Oduzimanje odobrenja za nabavljanje oružja)

- (1) Odobrenje za nabavljanje oružja ili municije oduzet će se ako poslije izdavanja odobrenja nastupi neki od razloga iz člana 8. stav (2) tačke b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i c), odnosno člana 11. stav (1) ovog zakona.
- (2) Oružni list i odobrenje za držanje oružja neće se izdavati za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo; koje je tehnički neispravno, a nije onesposobljeno, kao i u slučaju ako poslije izvršene nabavke oružja nastupi neki od razloga iz člana 8. stav (2) tačke b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i c), odnosno člana 11. stav (1) ovog zakona.
- (3) O oduzimanju odobrenja za nabavljanje oružja ili municije, nadležna policijska stаница donosi rješenje protiv kojeg se može izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja a protiv rješenja po žalbi se može voditi upravni spor.

DIO TREĆI– POSTUPANJE SA ORUŽJEM I MUNICIJOM

Član 24.
(Postupanje sa oružjem i municijom)

- (1) S oružjem i municijom mora se postupati s naročitom pažnjom.
- (2) Naročita pažnja u postupanju s oružjem i municijom pokazuje se u njegovom pravilnom čuvanju, pravilnom, stručnom i pažljivom rukovanju, nošenju, prenošenju i držanju u ispravnom stanju.
- (3) Građani su dužni pridržavati se pravila javno istaknutih zabrana o unošenju oružja u određene prostore ili prostorije.
- (4) Fizičko lice ne smije nositi oružje kada je pod uticajem alkohola, opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava odnosno u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svog postupanja odnosno vladati svojom voljom.

Član 25.
(Čuvanje oružja i municije)

- (1) Oružje i municija moraju se čuvati tako da nisu dostupni drugim licima, a naročito djeci, zaključani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene upotrebe.

- (2) Oružje i municija moraju se čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalaze u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika.
- (3) Vlasnici oružja, koji oružje drže na osnovu oružnog lista, dužni su da na poziv nadležne policijske stanice donesu oružje na pregled.

Član 26.

(Postupci s oružjem i municijom u slučaju napuštanja mesta prebivališta)

- (1) Vlasnik oružja i municije koji napušta mjesto prebivališta na vrijeme duže od godinu dana, a oružje i municiju koje prema ovom zakonu posjeduje na osnovu oružnog lista ne nosi sa sobom, dužan ga je predati na čuvanje osobi koja ima oružni list za istu vrstu oružja ili ovlaštenom trgovcu oružjem.
- (2) Vlasnik oružja i municije dužan je u slučaju iz stava (1) ovog člana, o predaji oružja i municije na čuvanje, obavijestiti nadležnu policijsku stanicu u roku od osam dana od dana predaje.

Član 27.

(Zabrana nošenja oružja)

- (1) Zabranjeno je nošenje vatrenog, vazdušnog i hladnog oružja na javnim, vjerskim i sportskim okupljanjima, u obrazovnim, zdravstvenim i drugim javnim institucijama, ugostiteljskim objektima i prostorima koji se koriste za pružanje ugostiteljskih usluga, kao i prostorima gdje je javno istaknuta zabrana nošenja oružja.
- (2) Odredba stava (1) ovog člana ne odnosi se na sportsko oružje, u slučaju kada se ono nosi radi takmičenja u gađanju.
- (3) Ukoliko se oružje nosi na dozvoljenim mjestima, ne smije biti nošeno na način kojim se može izazvati osjećaj fizičke ugroženosti, uznemirenosti ili negodovanje građana.
- (4) Van lovišta, odnosno strelišta, vatreno i vazdušno oružje mora se držati, odnosno nositi u futroli i ne smije biti napunjeno.

Član 28.

(Davanje oružja na poslugu i upotrebu)

- (1) Zabranjeno je davanje pištolja i revolvera na poslugu drugom licu.
- (2) Lovačko i sportsko oružje mogu se davati na poslugu licu koje ima oružni list ili potvrdu o prijavi za vrstu oružja koje se daje na poslugu.

- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, vazdušno oružje i oružje s tetivom mogu se dati na upotrebu licima koja nisu članovi streljačkih organizacija i djeci starijoj od 11 godina na sportskim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja pod nadzorom trenera koji ispunjava opće i posebne uslove iz člana 8. stav (2) tačke b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i b) ovog zakona i uslove propisane posebnim propisom o sportu.

Član 29.

(Povjeravanje nošenja oružja i municije)

- (1) Državni organ, ustanova i pravno lice koje drži oružje i municiju na osnovu člana 18. stav (1) ovog zakona, može povjeriti nošenje tog oružja i municije samo licima koja obavljaju poslove čuvanja šuma ili poslove zaštite i koja ispunjavaju uslove za nošenje oružja propisane ovim zakonom, Zakonom o šumama ili Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.
- (2) Lica iz stava (1) ovog člana, oružje i municiju koja im je povjerena, mogu nositi samo za vrijeme dok obavljaju poslove čuvanja šuma ili poslove zaštite i isto ne smiju iznositi van objekta ili područja koje se obezbjeduje ili čuva.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, čuvari usjeva i šuma i čuvari lovišta i ribolovišta koji ne stanuju na području koje čuvaju, mogu iznositi oružje i van tog područja i nositi ga do svog mjeseta stanovanja, a čuvari stada, kao i lica koja obezbjeđuju imovinu koja se prevozi ili prenosi, mogu nositi oružje prilikom obezbjedenja te imovine, odnosno kad je to neophodno u vezi sa obezbjedenjem te imovine.
- (4) Državni organ, ustanova i pravno lice iz stava (1) ovog člana, izdaju posebnu potvrdu licu kome povjeravaju oružje i o tome su dužni obavijestiti nadležnu policijsku stanicu.
- (5) Odgovorno lice kantonalnih organa državne službe, drugih kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave na području Kantona, dužno je postupiti po odredbama stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana.
- (6) Obrazac i sadržaj obrasca potvrde iz stava (4) ovog člana, propisuje na prijedlog policijskog komesara ministar Ministarstva.

Član 30.

(Upotreba sportskog oružja)

- (1) Streljačke organizacije mogu davati na upotrebu oružje i municiju samo svojim članovima i to za vrijeme dok vrše vježbe gađanja ili se takmiče u gađanju na

- streljuštu i na drugom terenu određenom za vršenje vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju.
- (2) Ako se magacin oružja streljačke organizacije ne nalazi na streljuštu, članovi streljačke organizacije moraju za nošenje oružja do streljušta ili do drugog terena određenog za vršenje vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju, imati potvrdu streljačke organizacije o vršenju vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju.
- (3) Potvrda iz stava (2) ovog člana važi samo za dane kada se vrši vježba gađanja, odnosno takmičenje u gađanju.

Član 31.

(Davanje na poslužu lovačkog oružja)

- (1) Organizacija koja gazduje lovištem može, radi odstrela divljači, članovima domaćih i inostranih lovačkih organizacija ukoliko isti ispunjavaju uslove propisane članom 28. stav (2) ovog zakona, dati na poslužu lovačko oružje i municiju najduže osam dana, i to samo za lov u određenom lovištu, za koji mora pribaviti prethodnu saglasnost nadležne policijske stanice.
- (2) Za oružje i municiju izdatu na poslužu u smislu stava (1) ovog člana, organizacija koja gazduje lovištem izdaje potvrdu za nošenje oružja i municije, o čemu vodi evidenciju.
- (3) Lice kome je dato oružje i municija na poslužu prema odredbama stava (1) i (2) ovog člana, ne smije iznosititi oružje i municiju van lovišta kojim gazduje organizacija iz stava (1) ovog člana.
- (4) Oružje i municiju, koje su dobili članovi domaćih i inostranih lovačkih organizacija na poslužu od organizacija iz stava (1) ovoga člana, dužni su isto vratiti sa neutrošenom količinom municije.

Član 32.

(Postupanje u slučaju prestanka potrebe za dalnjim držanjem oružja i municije)

- (1) Državni organi, ustanove i druga pravna lica kod kojih je iz bilo kojih razloga prestala potreba za dalnjim držanjem oružja i municije, obavijestiti će o tome u roku od 30 dana nadležnu policijsku stanicu na čijem području se oružje drži.
- (2) Fizičko lice uvijek može predati nadležnoj policijskoj stanici oružje, municiju i isprave o oružju ako ga ne želi više držati i nositi iz bilo kojeg razloga.

- (3) Nadležna policijska stanica preuzet će oružje i preostalu municiju iz stava (1) i (2) ovog člana i postupit će u smislu odredaba člana 37. ovog zakona.
- (4) Oružje od sportske streljačke ili lovačke organizacije koja je prestala sa radom preuzet će nadležna policijska stanica, s kojim će se postupiti u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Član 33.

(Postupanje u slučaju gubljenja ili krađe oružja i isprava o oružju)

- (1) Pravna i fizička lica koja drže i nose registrovano oružje i oružje koje je nabavljeno na osnovu odobrenja za nabavljanje oružja, koje nije registrovano u roku iz člana 20. stav (1) ovog zakona, u slučaju gubitka ili krađe oružja i municije, dužni su prijaviti gubljenje ili krađu oružja i municije najkasnije u roku od 24 sata.
- (2) Državni organi, ustanove i pravna i fizička lica, dužna su prijaviti gubljenje ili krađu odobrenja za držanje oružja, oružnog lista i odobrenja za nabavljanje oružja najkasnije u roku od 24 sata.
- (3) Državni organi, ustanove i pravna i fizička lica, dužna su o vlastitom trošku u "Službenim novinama Federacije BiH" oglasiti nestanak isprava o oružju, osim odobrenja za nabavljanje oružja i municije.
- (4) Prijave iz stava (1) i (2) ovog člana podnose se nadležnoj policijskoj stanici prema mjestu događaja ili saznanja o gubljenju ili krađi oružja i municije. Prijava mora sadržavati okolnosti pod kojima su oružje i municija izgubljeni ili ukradeni.
- (5) Odgovorno lice kantonalnih organa državne službe, drugih kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave na području Kantona, dužno je postupiti po odredbama stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana.

Član 34.

(Pronalazak oružja ili municije)

Ko nađe oružje ili municiju ili sazna za sakriveno oružje ili municiju, dužan je o tome, odmah, obavijestiti najbližu policijsku stanicu.

Član 35.

(Obaveza prijave promjene prebivališta)

- (1) Imalac oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja, koji promijeni prebivalište, odnosno sjedište, dužan je da se u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijavi nadležnoj policijskoj stanici na čijem području je novo prebivalište, odnosno sjedište, radi

upisa u evidenciju o izdatim oružnim listovima, odnosno o izdatim odobrenjima za držanje oružja.

- (2) Imaocu oružja sa područja drugog kantona, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji prijavi prebivalište na području Kantona izdaje se novi oružni list.
- (3) Izuzetno, rok iz stava (1) ovog člana, ne primjenjuje se tokom propisanog roka za postupak zamjene oružnih listova iz člana 59. stav (1) ovog zakona.

**Član 36.
(Dotrajalo oružje)**

- (1) Imalac oružja čije je oružje dotrajalo u tolikoj mjeri da njegova upotreba može ugroziti bezbjednost građana, a ne postoji mogućnost da se oružje popravi ili prepravi, dužan je takvo oružje predati nadležnoj policijskoj stanici i podnijeti zahtjev da se briše iz evidencije o nabavljenom oružju.
- (2) Oružje iz stava (1) ovog člana prima se uz izjavu stranke datu na zapisnik, da se oružje predaje bez naknade.
- (3) Sa zamijenjenim tehnički neispravnim dijelovima vatreñog i vazdušnog oružja postupa se u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana.

DIO ČETVRTI - ODUZIMANJE ORUŽJA I MUNICIJE

**Član 37.
(Oduzimanje registrovanog oružja i municije)**

- (1) Oružje i municija, kao i oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, oduzet će se uz rješenje ako nastupi neki od razloga iz člana 8. stav (2) tačke b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i c), člana 11. stav (1), kao i slučajevima iz člana 12. stav (7) ovog zakona.
- (2) U slučajevima iz stava (1) ovog člana može se oduzeti i trofejno oružje, kao i staro vatreno oružje.
- (3) Protiv rješenja o oduzimanju iz stava (1) i (2) ovog člana, može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
- (4) Žalba na rješenje iz stava (3) ovog člana ne odgađa izvršenje.
- (5) Protiv rješenja po žalbi može se voditi upravni spor.

**Član 38.
(Oduzimanje neregistrovanog oružja i municije)**

- (1) Nadležna policijska stanica rješenjem će oduzeti oružje i municiju od pojedinca, državnih organa, ustanova i drugih pravnih lica koji nabave oružje ili municiju bez propisanog odobrenja za nabavljanje ili drže oružje bez oružnog lista, odnosno bez propisanog odobrenja za držanje.
- (2) Protiv rješenja o oduzimanju iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja koja ne odlaže izvršenje.
- (3) Protiv rješenja po žalbi ne može se voditi upravni spor.
- (4) Oružje i municija iz stava (1) ovog člana oduzimaju se bez prava naknade i isto se uništava u skladu sa članom 39. stav (6) ovog zakona.

**Član 39.
(Postupak sa predatim i oduzetim oružjem)**

- (1) Oduzimanje oružja, municije, oružnog lista, odobrenja za držanje oružja i potvrde o prijavi u svim slučajevima predviđenim ovim zakonom, vrši nadležna policijska stanica.
- (2) Za oduzeto oružje, municiju i isprave iz stava (1) ovog člana, izdaje se potvrda.
- (3) Izvršno rješenje nadležne policijske stanice o oduzimanju oružja i municije, izvršava policijski službenik Ministarstva, bez donošenja zaklučka o dozvoli izvršenja.
- (4) U slučaju da vlasnik vatreñog oružja ne predaje oružje i municiju policijskom službeniku iz stava (3) ovog člana, nadležna policijska stanica protiv istog podnijet će izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog nelegalnog držanja i nošenja oružja i municije.
- (5) Po pravosnažnosti rješenja o oduzimanju oružja i municije iz člana 37. ovog zakona, nadležna policijska stanica pozvat će vlasnika oružja da u roku od tri mjeseca nađe kupca za oduzeto oružje i municiju, pa ako vlasnik u propisanom roku ne nađe kupca, oduzeto oružje i municija će se prodati putem licitacije.
- (6) Prihod od prodatih predmeta će ići u korist budžeta Kantona, a u slučaju nemogućnosti prodaje oduzeto oružje i municija će biti uništeni.
- (7) Postupak uništenja i prodaje oduzetog oružja i municije sprovodi posebna komisija koju obrazuje na

- prijedlog policijskog komesara ministar Ministarstva.
- (8) Komisija iz stava (7) ovog člana, o uništenju oduzetog oružja i municije sačinjava zapisnik koji se ulaže u spis.
- (9) Predato i oduzeto oružje u svim slučajevima predviđenim ovim zakonom, može se čuvati u depozitu nadležne policijske stanice maksimalno pet godina od dana predaje ili oduzimanja oružja, municije ili predmeta, odnosno od dana pravosnažnosti rješenja o oduzimanju oružja, municije ili predmeta, s kojim će se nakon proteka navedenog roka postupiti u skladu sa odredbom stava (6) ovog člana.

DIO PETI - PROMET ORUŽJA I MUNICIJE

Član 40.

(Promet oružjem i municijom na malo)

- (1) Prometom oružja kategorije B, C i D, dijelova za oružje i municije mogu se baviti pravno lice i obrtnik, koji prije upisa u sudski registar odnosno registar radnji, za to dobiju odobrenje nadležne policijske stanice.
- (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležna policijska stanica će izdati:
- ako su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje kojima se obezbeđuje da oružje, dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata,
 - ako lice koje neposredno rukuje oružjem, dijelovima za oružje i municijom u pravnom licu, odnosno obrtnik, ispunjava uslove propisane članom 8. stav (2) tačka b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i b) ovog zakona,
 - da ima pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati promet oružja i municije.
- (3) Za promet oružja, dijelova za oružje i municije između pravnih lica, odnosno obrtnika potrebno je posebno odobrenje nadležne policijske stanice, koje se izdaje u formi rješenja na zahtjev kupca, za svaku ugovorenu količinu.
- (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (3) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca; vrstu i količinu oružja, dijelova za oružje i municije; naziv i adresu proizvođača.
- (5) Nadležna policijska stanica oduzet će odobrenje iz stava (2) ovog člana ako pravno lice i obrtnik, odnosno lice koje neposredno rukuje oružjem, dijelovima za oružje i municijom u pravnom licu i vlasnik obrta, prestanu ispunjavati jedan od uslova iz stava (2) ovog člana.
- (6) Uslove iz stava (2) tačka a) i c) ovog člana utvrđuje posebna komisija koju imenuje rukovodilac nadležne policijske stanice.

Član 41.

(Čuvanje i držanje oružja od strane pravnih lica i obrtnika)

Pravno i fizičko lice koje se bavi prometom oružja i municije, kao i pravno lice i obrtnik koji drži oružje i municiju na osnovu ovog zakona, dužni su da oružje i municiju drže i čuvaju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Član 42.

(Prodaja oružja i municije na malo)

- (1) Pravno i fizičko lice iz člana 40. ovog zakona može prodavati oružje i municiju samo organima, pravnim licima i pojedincima koji imaju odobrenje za nabavljanje oružja i municije ako je po ovom zakonu za nabavljanje takvog oružja i municije potrebno odobrenje.
- (2) Pravno i fizičko lice iz člana 40. ovog zakona dužno je da:
- prilikom prodaje oružja i municije zadrži jedan primjerak odobrenja za nabavljanje oružja i municije, a na drugi primjerak stavi zabilješku o izvršenoj prodaji i ovjeri je štambiljem i potpisom odgovornog lica i
 - u roku od pet dana od dana prodaje o tome pismeno obavijesti nadležnu policijsku stanicu koja je izdala odobrenje za nabavljanje oružja i municije.
- (3) Pravno i fizičko lice iz člana 40. ovog zakona može prodavati municiju pod uslovima iz člana 11a. stav (4) ovog zakona.

Član 43.

(Evidencija o nabavljenom i prodatom oružju i municiji)

- (1) Pravno i fizičko lice iz člana 40. ovog zakona dužni su da vode evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji.

(2) Evidencija o prometu oružja i municije vodi se u knjigama evidencije po vrstama oružja i municije, koje moraju biti ovjerene od nadležne policijske stanice.

Član 44.

(Propisi o smještaju i čuvanju oružja i municije i obaveznim evidencijama)

Bliže propise o smještaju i čuvanju oružja, o vođenju evidencije o nabavljenom oružju i municiji, vođenju evidencije o prometu oružja i municije i vođenju evidencije o potvrdoma za nošenje oružja i municije, izdatih od strane organizacije koja gazduje lovištem, državni organi, agencije za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnje službe zaštite, kao i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija, na prijedlog policijskog komesara donosi ministar Ministarstva.

DIO ŠESTI – POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA I MUNICIJE

Član 45.

(Pravna lica i obrtnici ovlašteni za popravljanje i prepravljanje oružja)

(1) Popravljanjem i prepravljanjem oružja može se baviti pravno lice i obrtnik koji prije upisa u sudske registre, odnosno registar radnji ili drugi registar, za to dobiju odobrenje nadležne policijske stanice.

(2) Nadležna policijska stanica izdat će odobrenje iz stava (1) ovog člana pravnom licu i obrtniku koji ispunjava uslove iz člana 40. ovog zakona. O svakoj izvršenoj prepravci pravno lice i obrtnik obavijestit će u roku od 48 sati u pismenoj formi nadležnu policijsku stanicu.

(3) U pravnom licu i kod obrtnika iz stava (1) ovog člana popravljanje i prepravljanje oružja može obavljati samo punoljetno lice koje ispunjava uslove propisane članom 8. stav (2) tačke b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i b) ovog zakona.

Član 46.

(Oružje koje može biti predmet popravljanja i prepravljanja)

Pravno lice i obrtnik iz člana 45. ovog zakona mogu primiti radi popravljanja i prepravljanja samo oružje za koje je izdat oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja ili odobrenje za nabavljanje oružja.

Član 47.

(Evidencija i propisi o načinu vođenja evidencija)

(1) Pravno lice i obrtnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja dužni su voditi evidenciju o

popravljenom i prepravljenom oružju.

(2) Bliže propise o načinu vođenja evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju i obrascima i sadržaju obrazaca o vođenju ove evidencije, na prijedlog policijskog komesara donosi ministar Ministarstva.

DIO SEDMI – NADZOR

Član 48.

(Nadzor koji provodi nadležna policijska stanica)

Nadležna policijska stanica, ako drugim zakonom nije drugačije određeno, vrši neposredni nadzor nad prometom, držanjem i nošenjem oružja i municije, čuvanjem i smještajem oružja i municije od strane pravnih i fizičkih lica koja se bave prometom oružja i municije, sportskih streljačkih organizacija, organizacija koje gazduju lovištem, državnih organa i ustanova, agencija za zaštitu ljudi i imovine, unutrašnjih službi zaštite i pravnih lica i obrtnika koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja, kao i nadzor nad vođenjem evidencija, o:

- a) nabavljenom oružju i municiji,
- b) prometu oružja i municije,
- c) popravljenom i prepravljenom oružju i municiji,
- d) oružju i municiji datom na poslužu, i
- e) oružju i municiji datom na čuvanje.

Član 49.

(Privremeno oduzimanje oružja, municije i isprave o oružju)

(1) Policijski službenik Ministarstva može od lica, za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično djelo ili prekršaj određen ovim zakonom, i sam privremeno oduzeti isprave o oružju, oružje, dijelove za oružje i municiju za koje postoje osnovi sumnje da je njima izvršeno krivično djelo ili prekršaj ili su pribavljeni krivičnim djelom ili prekršajem ili su nastali izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja, kao i ostalo oružje iz člana 6a. koje lice nabavi, drži i nosi protivno odredbama ovog zakona.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana dužno je policijskom službeniku odmah predati oružje, municiju, dijelove za oružje i isprave o oružju, i prije okončanja upravnog, prekršajnog ili krivičnog postupka.

(3) Prilikom izvršavanja ovlaštenja propisanih u stavu (1) i (2) ovog člana, policijski službenik Ministarstva dužan je izdati potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Član 50.
(Evidencija otisaka oružja)

- (1) Državni organi, ustanove, pravna i fizička lica koja imaju registrovano oružje na području Kantona, dužni su omogućiti Ministarstvu uzimanje otisaka oružja (mehanički trag čahure i zrna), radi unosa otiska u propisanu evidenciju.
- (2) U Ministarstvu poslove iz stava (1) ovog člana, kao i vođenje zbirkoružja i municije, će obavljati Uprava policije.
- (3) Za uzimanje otisaka oružja iz stava (1) ovog člana ne naplaćuje se naknada.

DIO OSMI - KAZNENE ODREDBE

Član 51.
(Sankcije)

- (1) Sankcije koje se mogu izreći za krivična djela propisane ovim zakonom su: kazna zatvora, novčana kazna i mjera sigurnosti oduzimanje oružja.
- (2) Sankcije koje se mogu izreći za prekršaje propisane ovim zakonom su: novčana kazna, zaštitna mjera oduzimanje oružja i municije, dijelova za oružje, oružnog lista, odobrenja za držanje oružja i snajpera i zaštitna mjera zabrana vršenja djelatnosti.

Član 52.
(Krivična djela)

- (1) Kaznom zatvora do tri godine, kaznit će se za krivično djelo:
- a) ko bez odobrenja nabavi vatreno oružje, dijelove za vatreno oružje ili municiju, kad je za nabavljanje tog oružja, dijelova za oružje i municiju potrebno odobrenje;
- b) ko bez odobrenja drži vatreno oružje, dijelove za vatreno oružje ili municiju, kad je za nabavljanje tog oružja, dijelova za oružje i municiju potrebno odobrenje;
- c) ko bez odobrenja nosi vatreno oružje, dijelove za vatreno oružje ili municiju, kad je za nabavljanje tog oružja, dijelova za oružje i municiju potrebno odobrenje.
- (2) Za krivična djela iz stava (1) ovog člana, obavezno se izriče i mjera sigurnosti oduzimanja oružja i oružnog lista, dijelova za oružje i municije.

Član 53.
(Krivična djela)

- (1) Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, kaznit će se za krivično djelo:
- a) ko proda vatreno oružje, dijelove za vatreno oružje ili municiju pravnom licu ili pojedincu koji nemaju odobrenje za nabavljanje te vrste oružja;
- b) ko drugom da pištolj ili revolver na poslužu ili ko da na poslužu lovačko oružje licu koje za tu vrstu oružja nema oružni list.
- (2) Za krivična djela iz stava (1) ovog člana, obavezno se izriče i mjera sigurnosti oduzimanja oružja, dijelova za oružje i municije.
- (3) U izvršenju mjere sigurnosti iz stava (2) ovog člana za krivična djela iz stava (1) tačka a) i b) ovog člana oduzima se oružni list.

Član 54.
(Novčane kazne i zaštitne mjere za fizička lica za prekršaje)

- (1) Novčanom kaznom od 300,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje:
- a) nabavi, drži ili nosi hladno oružje (član 6b. stav (1) tačka a) alineja 2) i 3)),
- b) postupi protivno odredbama člana 16. ovog zakona,
- c) skuplja staro oružje bez odobrenja (član 15. stav (2)) ili ko upotrebljava staro oružje kao oružje ili nabavlja, spravlja ili drži municiju za ovo oružje (član 15. stav (3)), kao i imalač starog oružja koji to oružje ne prijavi nadležnoj policijskoj stanici (član 15. stav (4)),
- d) postupi protivno odredbama člana 27. stav (1), (3), (4) i (5) ovog zakona,
- e) se bavi prometom oružja i municije protivno odredbama člana 40. ovog zakona i
- f) ne drži ili ne čuva oružje i municiju na propisan način (član 41.).
- (2) Za prekršaj iz stava (1) tačke a), b), c) i d) ovog člana, pored novčane kazne, obavezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja oružja, dijelova za oružje i municije.
- (3) U izvršenju zaštitne mjere iz stava (2) ovog člana oduzima se oružni list, odobrenje za sakupljanje starog oružja i potvrda o prijavi oružja.

Član 55.**(Novčane kazne i zaštitne mjere za fizička lica za prekršaje)**

(1) Novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje:

- a) zamijenjene tehnički ispravne dijelove vatrenog i vazdušnog oružja, koji se označavaju fabričkim brojem, ne preda nadležnoj policijskoj stanici (član 10. stav (8) i član 16. stav (7)),
- b) drži ili nosi oružje bez oružnog lista kad je za držanje ili nošenje tog oružja potreban oružni list ili na zahtjev policijskog službenika i drugog ovlaštenog službenog lica Ministarstva ne omogući uvid u to oružje ili oružni list (član 12. stav (2)),
- c) bez odobrenja drži trofejno oružje, ili ga nosi ili upotrebljava, ili za ovo oružje drži ili nabavlja municiju (član 14. stav (1) i (2)),
- d) nabavi, drži i nosi oružje za uspavljivanje životinja protivno odredbama člana 16. ovog zakona,
- e) u određenom roku ne prijavi nabavku snajpera (član 17. stav (1)), ili ko u određenom roku ne prijavi otuđenje, nestanak ili gubljenje snajpera (član 17. stav (2)),
- f) ne predala čuvanje nadležnoj policijskoj stanici oružje, oružni list, odnosno dozvolu za držanje trofejnog oružja i municije u slučaju smrti imaoča oružja (član 19. stav (1)),
- g) u propisanom roku ne podnese pismeni zahtjev nadležnoj policijskoj stanici radi izdavanja oružnog lista (član 20. stav (1)), odnosno u propisanom roku ne vratiti odobrenje za nabavljanje oružja (član 20. stav (2)),
- h) u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku stanicu o zamjeni vatrenog i sportskog oružja (član 21. stav (2)),
- i) u propisanom roku ne prijavi prenos prava vlasništva na vatrenom i sportskom oružju (član 22. stav (3)),
- j) postupi protivno odredbama člana 24. ovog zakona,
- k) postupi protivno odredbama člana 25. i 26. ovog zakona,
- l) nosi oružje ili municiju koji su mu povjereni u vrijeme kada ne vrši službu, ili iznese oružje i municiju van područja, odnosno objekta koji se obezbjeđuje ili čuva (član 29. stav (2)),

m) kao član streljačke organizacije koji nosi oružje van streljista ili drugog terena određenog za vršenje vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju, bez potvrde streljačke organizacije o vršenju vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju (član 30. stav (2)),

- n) ne vrati organizaciji koja gazduje lovištem oružje, odnosno neutrošenu količinu municije dobijenu na poslužu u određenom roku ili ih upotrebljava, odnosno iznosi van određenog lovišta (član 31.),
- o) ne prijavi gubitak ili krađu oružja ili municije koje drži na osnovu oružnog lista ili na osnovu odobrenja za držanje oružja (član 33. stav (1) i (2)),
- p) u propisanom roku ne prijavi promjenu prebivališta radi evidentiranja oružja (član 35.),
- q) postupi protivno odredbama člana 36. stav (1) i (3) ovog zakona,
- r) ne omogući Ministarstvu uzimanje otiska oružja (mehanički trag zrna i čahure), radi unosa otiska u propisanu evidenciju (član 50. stav (1)),
- s) da na poslužu sportsko oružje licu koje nema oružni list ili potvrdu o prijavi za vrstu oružja koje se daje na poslužu (član 28. stav (2)),
- t) policijskom službeniku ne predala oružje, municiju, dijelove za oružje i isprave o oružju (član 49. stav (2)).

(2) Za prekršaje iz stava (1) tačke b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), q) i s) ovog člana, pored predviđene novčane kazne, obavezno se izriče i zaštitna mjeru oduzimanja oružja, kao i zaštitna mjeru oduzimanja snajpera.

(3) U izvršenju zaštitne mjeru iz stava (2) ovog člana oduzima se municija, oružni list, odobrenje za držanje trofejnog oružja i potvrda o prijavi oružja.

Član 56.**(Novčane kazne i zaštitne mjeru za prekršaje pravnim licima i obrtnicima ovlaštenim za popravljanje i prepravljanje oružja)**

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice koje:

- a) u određenom roku ne prijavi nabavku snajpera (član 17. stav (1)) ili koje u određenom roku ne prijavi otuđenje, nestanak ili gubljenje snajpera (član 17. stav (2)),
- b) u propisanom roku ne podnese pismeni zahtjev nadležnoj policijskoj stanicu za registraciju oružja i municije (član 20. stav (1)), koje u propisanom roku ne vratiti odobrenje za nabavljanje oružja i

- municije (član 20. stav (2)), odnosno ne vodi evidenciju o nabavljenom oružju i municiji (član 18. stav (5)),
- c) u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku stanicu o zamjeni vatrenog i sportskog oružja (član 21. stav (2)),
- d) se bavi prometom oružja i municije, ukoliko u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku stanicu o izvršenoj zamjeni vatrenog i sportskog oružja (član 21. stav (3)),
- e) u određenom roku ne prijavi prenos prava vlasništva na oružju nadležnoj policijskoj stanici (član 22.),
- f) postupi protivno odredbama člana 27. stav (5) ovog zakona,
- g) povjeri nošenje oružja i municije licu koje nije određeno da neposredno vrši poslove zaštite i koje ne ispunjava uslove za nošenje oružja propisane ovim zakonom (član 29. stav (1)) ili koje naredi ili dozvoli da lice kome je povjereno oružje radi vršenja poslova zaštite nosi to oružje suprotno odredbama člana 29. stav (2) i (3) ovog zakona, odnosno koje ne obavijeste nadležnu policijsku stanicu o licu kojem je povjerilo oružje (član 29. stav (4)),
- h) kao streljačka organizacija da na upotrebu oružje i municiju licu koje nije njen član, ili da oružje i municiju svom članu suprotno odredbama člana 30. ovog zakona,
- i) gazduje lovištem ako postupi suprotno odredbama člana 31. stav (1) i (2) ovog zakona,
- j) ne obavijesti u propisanom roku nadležnu policijsku stanicu o prestanku potrebe za dalnjim držanjem oružja i municije (član 32. stav (1)),
- k) ne prijavi u propisanom roku nestanak oružja koje drži na osnovu odobrenja za držanje, kao i nestanak municije (član 33. stav (1) i (2)),
- l) ne predra oružje koje je dotrajalo u tolikoj mjeri da njegova upotreba može ugroziti bezbjednost ljudi, a koje se ne može popraviti ili prepraviti ili ne predra zamijenjene tehnički neispravne dijelove vatrenog ili vazdušnog oružja (član 36. stav (1) i (3)),
- m) se bavi prometom oružja i municije protivno odredbama člana 40. ovog zakona,
- n) ne drži ili ne čuva oružje i municiju na propisan način (član 41.).
- o) se bavi prometom oružja i municije ako postupi protivno odredbama člana 42. stav (2) i (3) ovog zakona,
- p) se bavi prometom oružja i municije ako ne vodi evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji, ili je ne vode u knjigama evidencije po vrstama oružja i municije (član 43.),
- r) se bavi popravljanjem i prepravljanjem oružja protivno odredbama člana 45. ovog zakona,
- s) primi na popravljanje ili prepravljanje oružje za koje nije izdat oružni list ili odobrenje za nabavljanje ili držanje oružja (član 46.),
- t) se bavi popravljanjem i prepravljanjem oružja ako ne vodi evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju, ili je ne vodi na propisanom obrascu (član 47.),
- u) ne omogući Ministarstvu uzimanje otiska oružja (mehanički trag zrna i čahure) radi unosa otiska u propisanu evidenciju (član 50. stav (1)),
- v) postupi protivno odredbama člana 18. stav (2).
- (2) Novčanom kaznom od 300,00 do 1.500,00 KM, kaznit će se za prekršaj obrtnik koji:
- a) ne drži ili ne čuva oružje i municiju na propisan način (član 41.),
- b) se bavi popravljanjem i prepravljanjem oružja protivno odredbama člana 45. ovog zakona,
- c) primi na popravljanje ili prepravljanje oružje za koje nije izdat oružni list ili odobrenje za nabavljanje ili držanje oružja (član 46.),
- d) se bavi popravljanjem i prepravljanjem oružja ako ne vodi evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju, ili je ne vodi na propisanom obrascu (član 47.) i
- e) ne omogući Ministarstvu uzimanje otiska oružja (mehanički trag zrna i čahure) radi unosa otiska u propisanu evidenciju (član 50. stav (1)).
- (3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 300,00 do 1.500,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu, u kantonalnim organima državne uprave, drugim kantonalnim organima i jedinicama lokalne samouprave.
- (4) Pored novčane kazne, za prekršaj iz stava (1) tačke a), d), e), j), l), n), s) i u) i stava (2) tačke b) i e) ovog člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, a za prekršaje iz stava (1) tačke m), r), s), t) i v) i stava (2) tačke a), b) i c), izreći će se i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti do šest mjeseci.

DIO DEVETI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.
(Prijava nelegalnog oružja)

- (1) Lice koje nelegalno posjeduje oružje dužno je posjedovanje takvog oružja prijaviti najbližoj policijskoj stanici radi predaje ili onesposobljavanja.
- (2) Policijski službenik će preuzeti oružje i municiju iz stava (1) ovog člana, na mjestu na kome se ono nalazi.
- (3) Policijski službenik će o preuzetom oružju i municiji iz stava (2) ovog člana, izdati potvrdu.
- (4) Ako lice želi onesposobiti oružje iz stava (1) ovog člana, dužno je podnijeti nadležnoj policijskoj stanici zahtjev za onesposobljavanje oružja, u roku od osam dana od dana predaje oružja.
- (5) Troškove onesposobljavanja oružja snosi podnositac zahtjeva.
- (6) Ako lice postupi u skladu sa stavom (1) ovog člana, a prije istražnih radnji policije, u skladu sa Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 31/06) i početka istrage krivičnog djela, te hitnih istražnih radnji u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07 i 53/07) odnosno početkom primjene policijskih ovlaštenja utvrđenih Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 8/06, 20/07 i 9/09), neće se pokretati prekršajni, niti krivični postupak.

Član 58.
(Provđenbeni propisi)

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara ministar Ministarstva će donijeti propise o:

- a) evidencijama koje se vode u Ministarstvu u vezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja, obrasce, sadržaj obrazaca i način vođenja tih evidencija (član 7.; član 14.; član 15.; član 16.; član 12. stav (7); član 18. stav (5); član 32.; 36.; 37.; 38. i član 39. stav (1); član 12. stav (9); član 17. stav (4); član 19. stav (1); član 31.; član 44.; član 50. stav (1) i (2)),
- b) programu obuke, sastavu, načinu rada, osposo-

bljavanja i ocjene ospozobljenosti za rukovanje vatrenim oružjem, te troškovima rada komisija (član 9c. stav (3)),

- c) obrascu i sadržaju obrasca potvrde i evidencije o potvrdoma koje državni organi i druga pravna lica izdaju licu kome povjeravaju oružje i municiju (član 29. stav (6)),
- d) evidenciji pravnih i fizičkih lica o nabavljenom i prodatom oružju i municiji (član 43.), i
- e) načinu vođenja evidencija pravnih lica i obrtnika o popravljenom i prepravljenom oružju i obrascima i sadržaju obrazaca o vođenju te evidencije (član 47. stav (2)).

Član 59.
(Zamjena oružnih listova izdatih od strane nadležnih organa u Bosni i Hercegovini po ranjem zakonodavstvu)

- (1) Lica koja danom stupanja na snagu ovog zakona imaju oružni list, bez obzira na datum njegovog izdavanja od strane nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, dužna su u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista nadležnoj policijskoj stanici.
- (2) U postupku zamjene oružnog lista utvrđuje se ispunjavanje uslova iz člana 12. stav (6) ovog zakona.
- (3) Ukoliko lice ne postupi u skladu sa stavom (1) ovog člana, primjenit će se odredbe člana 12. stav (7) ovog zakona.

Član 60.
(Izdavanje odobrenja za oružje koje je dodijeljeno po osnovu nagrade ili prilikom odlaska u penziju)

- (1) Lica koja u trenutku stupanja na snagu ovog zakona posjeduju oružje po osnovu važeće odluke o dodjeli vatrenog oružja po osnovu nagrade ili prilikom odlaska u penziju, bez obzira na datum dodjele vatrenog oružja, dužna su u roku iz člana 59. ovog zakona podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, kao i zahtjev za registraciju oružja.
- (2) Prilikom rješavanja po zahtjevu lica iz stava (1) ovog člana primjenjuju se odredbe člana 8. i 10. ovog zakona.
- (3) Ukoliko lice iz stava (1) ovog člana ne postupi u skladu sa odredbama iz stava (1) ovog člana, primjenit će se odredbe člana 37. i 39. ovog zakona.

Član 61.

**(Primjena Zakona o agencijama i unutrašnjim
službama za zaštitu ljudi i imovine)**

Odredbe ovog zakona primjenjuju se u postupku nabavljanja oružja i municije na pravna lica koja obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite u skladu sa Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.

Član 62.

(Započeti postupci)

Svi postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu pravosnažno okončani završit će se po odredbama zakona koji je bio u primjeni na području Kantona u vrijeme donošenja ovog zakona.

Član 63.

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumejava uključivanje lica oba spola.

Član 64.

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog zakona, na području Kantona prestaje primjena Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije - Novi prečišćeni tekst (“Službeni list Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine”, broj: 42/90 i “Službeni list Republike Bosne i Hercegovine”, broj: 13/93 i 13/94).

Član 65.

(Uskladivanje djelatnosti i stupanje na snagu)

- (1) Pravno lice i obrtnik iz člana 40. i 45. ovog zakona koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavlja djelatnost prometa oružja, dijelova za oružje i municije, odnosno popravljanja i prepravljanja oružja, dužno je svoje poslovanje uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Listu zdravstvenih ustanova iz člana 9b. stav (2) Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona će utvrditi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Broj: 01-02-16064/13

Datum, 30.07.2013. godine **Predsjedavajući**
Zenica **Zakonodavno-pravne komisije**
Džemal Bećirhodžić, s.r.

267.

Na osnovu člana 37. tačka c) Ustava Zeničko-dobojskog kantona - izmjenjen Amandmanom XXI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona i člana 188. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 42. sjednici održanoj dana 31.07.2013. godine, d o n i j e l a j e:

O D L U K U

**o potvrđivanju imenovanja Sabine Heljić za ministricu
Ministarstva finansija u Vladi Zeničko-dobojskog
kantona**

Član 1.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona potvrđuje imenovanje **Sabine Heljić** za ministricu Ministarstva finansija u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-34-16601/13

Datum, 31.07.2013. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić, s.r.

268.

Na osnovu člana 37. tačka c) Ustava Zeničko-dobojskog kantona - izmjenjen Amandmanom XXI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona i člana 188. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 42. sjednici održanoj dana 31.07.2013. godine, d o n i j e l a j e:

III.

O D L U K U

o potvrđivanju imenovanja Nedžada Lokmića za ministra Ministarstva za boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona potvrđuje imenovanje **Nedžada Lokmića** za ministra Ministarstva za boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 01-34-16602/13
Datum, 31.07.2013. godine
Zenica

PREDsjedavajući

Sretko Radišić, s.r.

269.

Na osnovu člana 18. Ustava Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/96, „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/96, 10/00, 10/00, 8/04 i 10/04) i člana 3. Zakona o utvrđivanju i obilježavanju Dana Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/13), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 42. sjednici, održanoj dana 31.07.2013. godine, donosi:

O D L U K U

o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona

I.

Potvrđuje se Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-05-15741-2/13
Datum, 31.07.2013. godine
Zenica

PREDsjedavajući
Sretko Radišić, s.r.

P R O G R A M
OBILJEŽAVANJA DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA za 2013. godinu

I. 28. (srijeda) 08.2013. godine

- Prijem kod Predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Premijera

Prijem za predstavnike boračkih udruženja, udruženja logoraša, civilnih žrtava rata i drugih udruženja proizašlih iz rata, te predstavnike akademske zajednice, istaknute pojedince iz oblasti kulture, sporta, nevladinog sektora i dr.

1. Mjesto: Sala 301 anexa zgrade Kantona
2. Vrijeme: 10:00 do 10:55 sati
3. Realizator: Ured Premijera

- Svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

1. Mjesto: Sala 301 anexa zgrade Kantona
2. Vrijeme: 11:00 sati
3. Kratak kulturno-umjetnički program

Sadržaj programa:

- Uvodna riječ voditelja programa,
 - Intoniranje himne Bosne i Hercegovine,
 - Prigodan govor Premijera Kantona gosp. Husejnagić Muniba,
 - Muzička numera,
 - Prozno-literarna tačka,
 - Muzička numera,
 - Odjava voditelja programa
4. Realizator: Ured Premijera u saradnji sa izvođačima,

II. 02. (ponedeljak) 09.2013. godine

- Čas istorije o Kulinu Banu

1. Mjesto: Osnovne i srednje škole na području Zeničko-dobojskog kantona
2. Vrijeme: Prvi časovi školske 2013.-2014. godine
3. Organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

III. 05. do 08.09. (četvrtak – nedelja) 2013. godine

- Međunarodni šahovski turnir

1. Mjesto: Šahovski dom u Zenici,
2. Organizator: Šahovski savez Zeničko-dobojskog kantona i Ured Premijera

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

VLADA

270.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

- (1) U Odluci o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13), u članu 1. stav (1), tačka b) mijenja se i glasi:
- „b) Rifat Delić, premijer Zeničko-dobojskog kantona po ovlaštenju.“.

(2) U članu 2. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

„a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i“.

(3) U članu 3. stav (1) tačka b) mijenja se i glasi:

„b) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu,“.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 18.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

**PREMIJER
PO OVLAŠTENJU**

Broj: 02-34-13633/13.

Datum, 18.06.2013. godine

Zenica

Rifat Delić, s.r.

271.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period I-XII 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

(1) U Odluci o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period I-XII 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13), u članu 1. stav (1), tačka b) mijenja se i glasi:

„b) Rifat Delić, premijer Zeničko-dobojskog kantona po ovlaštenju.“.

(2) U članu 2. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

„a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i“.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 18.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-13634/13
Datum, 18.06.2013. godine
Zenica

**PREMIJER
PO OVLAŠTENJU**
Rifat Delić, s.r.

**PREMIJER
PO OVLAŠTENJU**
Rifat Delić, s.r.

„Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

272.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period I-XII 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

(1) U Odluci o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period I-XII 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13), u članu 1. stav (1), tačka b) mijenja se i glasi:

„b) Rifat Delić, premijer Zeničko-dobojskog kantona po ovlaštenju, i“.

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 18.06.2013. godine i objavit će se u

Broj: 02-34-13635/13.
Datum, 18.06.2013. godine
Zenica

Rifat Delić, s.r.

273.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

(1) U Odluci o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13), u članu 1. stav (1), tačka b) mijenja se i glasi:
„b) Rifat Delić, premijer Zeničko-dobojskog kantona po ovlaštenju.“.

(2) U članu 2. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

„a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i“.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 18.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-13636/13.
Datum, 18.06.2013. godine
Zenica

**PREMIJER
PO OVLAŠTENJU**
Rifat Delić, s.r.

274.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, d o n o s i

dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine

O D L U K U

o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

(1) U Odluci o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13), u članu 1. stav (1), tačka b) mijenja se i glasi:

„b) Rifat Delić, premijer Zeničko-dobojskog kantona po ovlaštenju.“.

(2) U članu 2. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

„a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i“.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 18.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

**PREMIJER
PO OVLAŠTENJU**

Rifat Delić, s.r.

Broj: 02-34-13637/13.
Datum, 18.06.2013. godine
Zenica

**PREMIJER
PO OVLAŠTENJU**

Rifat Delić, s.r.

Broj: 02-34-13638/13.
Datum, 18.06.2013. godine
Zenica

275.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-

276.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcijasa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period I-XII 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

(1) U Odluci o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period I-XII 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13), u članu 1. stav (1), tačka b) mijenja se i glasi:

„b) Rifat Delić, premijer Zeničko-dobojskog kantona po ovlaštenju.“.

(2) U članu 2. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

„a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i“.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 18.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

**PREMIJER
PO OVLAŠTENJU**

Broj: 02-34-13639/13.
Datum, 18.06.2013. godine
Zenica

Rifat Delić, s.r.

.....

277.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-XII 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

(1) U Odluci o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-XII 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13), u članu 1. stav (1), tačka c) mijenja se i glasi:

„c) Rifat Delić, premijer Zeničko-dobojskog kantona po ovlaštenju.“.

(2) U članu 2. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

„a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i“.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 18.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

**PREMIJER
PO OVLAŠTENJU**

Broj: 02-34-13640/13.
Datum, 18.06.2013. godine
Zenica

Rifat Delić, s.r.

.....

278.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
**o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga
platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje
budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za
period I-XII 2013. godine**

**Član 1.
(Predmet Odluke)**

(1) U Odluci o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13), u članu 1. stav (1), tačka b) mijenja se i glasi:

„b) Rifat Delić, premijer Zeničko-dobojskog kantona po ovlaštenju.“.

**Član 2.
(Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 18.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

**PREMIJER
PO OVLAŠTENJU**

Rifat Delić, s.r.

Broj: 02-34-13641/13.
Datum, 18.06.2013. godine
Zenica

.....
279.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o
pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije
za izgradnju MHE „PEPELARI“ na Pepelarskoj
rijeci, na području općina Zenica i Žepče („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13)**

**Član 1.
(Predmet Odluke)**

Stavlja se van snage Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju MHE „PEPELARI“ na Pepelarskoj rijeci, na

području općina Zenica i Žepče („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13), broj: 02-25-12770/13 od 05.06.2013. godine.

**Član 2.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bjavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-25-15274/13

PREMIJER

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....
280.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
**o odobravanju finansijskih sredstava-poticaja
inovatoru/nosiocu patenta Čosić Dragi iz Usore**

**Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva – poticaj inovatoru/nosiocu patenta Čosić Dragi iz Usore, u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM (slovima: pet hiljada konvertibilnih maraka), na ime realizacije patenta pod nazivom „organski peletirani supstrat za proizvodnju zdrave hrane voća, povrća i žitarica ukrasnog bilja i sadnog materijala“ koji je upisan u registar patenata kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine pod brojem BAP102810.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiće se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 5620058059808238 kod NLB Razvojna Banka – Filijala Dobojska.

Član 3.**(Provodenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15277/13

PREMIJER

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**281.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Društvu sa ograničenom odgovornošću „DUBROVNIK“ Zenica

Član 1.**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva - subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Društvu sa ograničenom odgovornošću „DUBROVNIK“ Zenica, u čijem je sklopu Hotel „Dubrovnik“ Zenica, u iznosu od 6.896,00 KM (slovima: šest hiljada osam stotina devedeset šest konvertibilnih maraka), na ime refundacije subvencioniranja dijela troškova smještaja turističkih grupa za period od 01.01.2012. godine – 31.12.2012. godine.

Član 2.**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica

0001, ekonomski kod 614500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiroračun broj: 1340100000278122 kod IK Banka Zenica.

Član 3.**(Provodenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15278/13

PREMIJER

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**282.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava –regresa privrednom društvu „LINDAPEK“ d.o.o. Zenica

Član 1.**(Predmet)**

(1) Odobravaju se finansijska sredstva – regres privrednom društvu „LINDAPEK“ d.o.o. Zenica za 2013. godinu u iznosu do 312,50 KM (slovima: tristotinedvanaest i 50/100 konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.

(2) Odobrena sredstva isplaćuju se navedenom privrednom društvu obzirom da je zahtjev za refundaciju podnio 27.06.2013. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija «Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji», i uplatiti na žiro-račun broj: 1340100000281032 kod „IK Banka“ Zenica.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15279/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

283.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društву „AL-EX“ d.o.o. Zenica

Član 1.

(Predmet)

(1) Odobravaju se finansijska sredstva – regres privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica za 2013. godinu u iznosu do 10.215,00 KM (slovima: desethiljadadvjetostinetepetnaest konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit, po Ugovoru o kreditu, broj: 12-16348/859.

(2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se

nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u „Našoj riječi“.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija «Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji», i uplatiti na žiro-račun broj: 1941120960100125 kod „ProCredit Bank“, filijala Zenica.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15280/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

284.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društву „AL-EX“ d.o.o. Zenica

Član 1.

(Predmet)

(1) Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica d.o.o. Zenica za 2013.

godinu u iznosu do 4.050,00 KM (slovima: četirihiljadpedeset konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit, po Ugovoru o kreditu, broj: 12-17410.

(2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u "Našoj riječi".

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji, na žiro-račun broj: 1941120960100125 kod „ProCredit Bank“, filijala Zenica.

**Član 3.
(Provodenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15281/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

285.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 28. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
izuzimanju od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

**Član 1.
(Predmet)**

Izuzima se od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-12781/13 od 05.06.2013. godine, u iznosu od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka), na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Sredstva navedena u članu 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, (ispala za period april – juni 2013. godine), razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Transfer za Agenciju za privatizaciju“, na žiro-račun broj: 1340100000013021 kod IK Banka Zenica.

**Član 3.
(Provodenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15289/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER
Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

286.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za

2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.08.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društvu „ALMY - TRANSPORT“ d.o.o.
Zenica

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva-regres privrednom društvu „ALMY - TRANSPORT“ d.o.o. Zenica za 2013. godinu u iznosu do 28.711,00 KM (slovima: dvadesetosam hiljadu sedam stotina jedanaest konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.
- (2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u “Našoj riječi”.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 1340100000010984 kod „IKB“ Zenica.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

287.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava –regresa
privrednom društvu „MAŠINSKA OBRADA
MOTORA“ – obrt Šarić Sejad, Zenica

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva –regres privrednom društvu „MAŠINSKA OBRADA MOTORA“–obrt Šarić Sejad, Zenica za 2013. godinu u iznosu do 3.000,00 KM (slovima: tri hiljade konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.
- (2) Odobrena sredstva isplaćuju se navedenom privrednom društvu obzirom da je zahtjev za refundaciju podnio 15.01.2013. godine.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“ i uplatiti na žiro-račun broj: 1340100000300335 kod „IK Banka“ Zenica.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-15291/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

288.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privrednu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društvu „ALMA - RAS“ d.o.o. Olov**

Član 1.

(Predmet)

(1) Odobravaju se finansijska sredstva – regres privrednom društvu „ALMA-RAS“ d.o.o. Olov za 2013. godinu u iznosu do 22.500,00 KM (slovima: dvadesetdvijehiljadepetstotina konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit., po Ugovoru o kreditu, broj: 047-K-312115/10.

(2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatić će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u "Našoj riječi".

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatić će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, i uplatiti na žiro-račun broj: 1990470004298603 kod „Sparkasse Bank“ d.d. Sarajevo – Filijala Visoko.

**Član 3.
(Provodenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privrednu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-15292/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

289.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privrednu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava –regresa
privrednom društvu “OMEGA COMERC“ d.o.o
Visoko**

Član 1.

(Predmet)

(1) Odobravaju se finansijska sredstva-regres privrednom društvu “OMEGA COMERC“ d.o.o Visoko za 2013. godinu u iznosu do 3.785,00 KM (slovima: trihiljadadesetinaosamdesetpet konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.

(2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatić će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u "Našoj riječi".

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija «Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji», i uplatiti na žiro-račun broj: 1990470004284635 kod „Sparkasse Bank“ Visoko.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15293/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

290.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, donosi

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društvo SZR „KAPLAN“ obrt, Visoko

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva – regres privrednom društvu SZR „KAPLAN“ obrt Visoko za 2013. godinu u iznosu do 2.380,00 KM (slovima: dvije hiljadetrristotineosamdeset konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.
- (2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u

skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u „Našoj riječi“.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiroračun broj: 1413010010640527 kod „BBI Bank“ Visoko.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15294/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

291.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, donosi

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko za 2013. godinu u iznosu do 4.993,60 KM (slovima: četirihiljadedenet-

stotinadevedesetri 60/100 konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.

(2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u “Našoj riječi”.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“ i uplatiti na žiro-račun broj: 1340700000009790 kod „IK Banka“, filijala Visoko.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15295/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

292.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „CARTRIM“ d.o.o. Žepče

Član 1. (Predmet)

(1) Odobravaju se finansijska sredstva – regres privrednom društvu „CARTRIM“ d.o.o. Žepče za 2013. godinu u iznosu do 7.350,00 KM (slovima: sedam hiljadatristotinpedeset konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.

(2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u “Našoj riječi”.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, i uplatiti na žiro-račun broj: 3383102200407863 kod „Unicredit Banka“ Žepče.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15296 /13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

d o n o s i

293.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

objavljanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15297/13

PREMIJER

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

294.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „SETA“ d.o.o. Zavidovići

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom društvu „SETA“ d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu u iznosu do 5.100,00 KM (slovima: pethiljadastotinu konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.
- (2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u „Našoj riječi“.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1610550003670027 kod „Raiffeisen Bank“ Zavidovići.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „CONITA“ d.o.o. Tešanj

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom društvu „CONITA“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu u iznosu do 9.000,00 KM (slovima: devethiljada konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.
- (2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u „Našoj riječi“.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1990460003689589 kod „Sparkasse Bank“ Tešanj.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-15298/13

PREMIJER

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....
295.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društву „Koala Paintings“ d.o.o. Tešanj

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom društvu „Koala Paintings“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu u iznosu od 27.000,00 KM (slovima: dvadesetsedam hiljada konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijske kredite.
- (2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u "Našoj riječi".

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“ i uplatiti na žiro-račun broj: 3385502256082154 kod „UniCredit Bank“, filijala Tešanj.

Član 3.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-15299/13

PREMIJER

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....
296.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društву „NORD ENT“ d.o.o. Tešanj

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobravaju se finansijska sredstva – regres privrednom društvu „NORD ENT“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu u iznosu do 6.000,00 KM (slovima: šest hiljada konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijske kredite.

(2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u “Našoj riječi”.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiroračun broj: 3386902210052577 kod UniCredit Bank Tešanj.

**Član 3.
(Provodenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15300/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

297.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društvu „SUBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj**

**Član 1.
(Predmet)**

(1) Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom

društvu „SUBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu u iznosu do 5.730,00 KM (slovima: pethiljadasedamstotintinrideset konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.

(2) Odobrena sredstva iz stava 1. ovog člana isplatit će se nakon uredne uplate rata i kamata za odobreni kredit u skladu sa tačkama 6. i 7. Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, objavljenog dana 23.04.2013. godine u “Našoj riječi”.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiroračun broj: 1610400009500074 kod Raiffeisen Bank – Filijala Tešanj.

**Član 3.
(Provodenje Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15301/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

298.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 117. sjednici, održanoj dana 18.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1.
(Predmet)

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12) za Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu, vrši se na slijedeći način:

(a) Na razdjelu 16, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalno tužilaštvo, sredstva na poziciji „plan IZDACI iz donacija u 2013.godini“, uvećavaju se za ukupan iznos od 35.973,33 KM, kako slijedi:

611 100 bruto plaće i naknade	21.696,16 KM
611 200 naknade troškova zaposlenih	4.200,00 KM
612 100 doprinos poslodavca	2.277,17 KM
613 100 putni troškovi (za podizanje gotovine u blagajnu)	3.000,00 KM
613 500 izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000,00 KM
613 900 ugovorene i druge posebne usluge	2.800,00 KM

(b) U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013.godina, sredstva na poziciji 722751- Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu, uvećavaju se za 35.973,33 KM.

Član 2.

(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)

- (1) Uplaćena sredstva od strane OSCE –a, Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona će utrošiti za realizaciju projekta „Podrška efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH“ u 2013 godini.
- (2) Kantonalno tužilaštvo je dužno sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti Ministarstvu finansija najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

Član 3.

(Realizacija Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za pravosuđe i upravu, Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15742/13.

PREMIJER

Datum, 18.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

299.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Precišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 8. Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Zeničko-dobojskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/06 i 4/07), u skladu sa Preporukom Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-05-478/13, P-118/13 od 25.04.2013. godine, na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 117. sjednici, održanoj dana 18.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-14714/13 od
03.07.2013. godine

Član 1.

(Predmet)

Stavlja se van snage Odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju konačne liste kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“

i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-15770/13.

Datum, 18.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....
300.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u skladu sa Ugovorom o saradnji zaključenim između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Medunarodne finansijske korporacije iz Grupacije Svjetske banke (International Finance Corporation) broj: 02-28-4630/13 od 26.02.2013. godine, na prijedlog Ureda Premijera, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 117. sjednici, održanoj dana 18.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o usvajanju preporuka za pojednostavljenje,
unapređenje i eliminaciju administrativnih postupaka

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom prihvata se Izvještaj Radne grupe za provođenje Projekta poboljšanja poslovnog ambijenta u Zeničko-dobojskom kantonu (u dalnjem tekstu Radne grupe), imenovane od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Rješenjem o imenovanju članova radnih tijela za provođenje Projekta poboljšanja poslovnog ambijenta u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 02-34-10736/13 od 08.05.2013. godine sa preporukama za pojednostavljenje, unapređenje i eliminaciju administrativnih postupaka na nivou Zeničko-dobojskog kantona, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

Član 2.
(Primjena preporuka)

Preporuke iz prethodnog člana, bit će primjenjeni od strane kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave u obavljanju upravnih i sa njima povezanih stručnih i drugih poslova iz okvira svojih nadležnosti, nakon stupanja na snagu Odluke i donošenja provedbenih kantonalnih akata kojim će se detaljnije urediti pitanja vezana za njihovu primjenu.

Član 3.
(Rokovi za donošenje akata)

Rok za donošenje kantonalnih akata iz člana 3. Odluke čije donošenje je u nadležnosti kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

Rok za donošenje kantonalnih akata iz člana 3. Odluke čije donošenje je u nadležnosti kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave, a za koje akte je potrebna saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona iznosi 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Rok za utvrđivanje prijedloga akata iz člana 3. ove Odluke čije je donošenje u nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona iznosi 60 dana od dana usvajanja ove Odluke.

Član 4.
(Realizacija Odluke)

Zadužuju se rukovodeći državni službenici, da u skladu sa usvojenim preporukama iz člana 2. Odluke, usklade formu i elemente obrazaca, odnosno uvedu odgovarajuće kantonalne obrasce kojima se stranka obraća kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave prilikom pokretanja administrativnih postupaka, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-05-15773/13. **PREMIJER**
Datum, 18.07.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

.....
301.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), člana 11. stav 2. Zakona o koncesijama -Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/03), člana 1. Zakona o dopuni Zakona o koncesijama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/13), Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:6/13), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 117. sjednici, održanoj dana 18.07.2013.godine, d o n o s i

O D L U K U

o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu „Široke stijene“ općina Zenica

Član 1.**(Predmet)**

Privrednom društvu ŽGP d.d. Zenica (u daljem tekstu Koncesionar) dodjeljuje se koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa- krečnjaka na ležištu „Široke stijene“ općina Zenica.

Član 2.**(Lokacija)**

(1) Istražno-eksploatacionalni prostor ležišta je ograničen graničnim linijama sa prijelomnim tačkama kako slijedi:

TAČKA	X	Y
A	4 896 695	6 496 251
B	4 896 514	6 496 257
C	4 896 477	6 496 453
D	4 896 620	6 496 573
E	4 896 800	6 496 497
F	4 896 911	6 496 692
G	4 896 913	6 496 660
H	4 896 935	6 496 602
I	4 896 951	6 496 519
J	4 896 924	6 496 372
K	4 896 871	6 496 294
L	4 896 847	6 496 279
M	4 896 812	6 496 274
N	4 896 778	6 496 278
O	4 896 735	6 496 288
P	4 896 702	6 496 279
R	4 896 693	6 496 261
A	4 896 695	6 496 251

(2) Površina unutar eksploatacionog polja „Široke stijene“ je 12,20 ha. Spisak katastarskih čestica k.č.2953, k.č.2956/4, k.č.2956/5 K.O. Babino i k.č.1437 K.O Crkvice -po novom premjeru, odnosno k.č.842/6, k.č.842/7 K.O. Babino i k.č.198/102 K.O. Crkvice-po starom premjeru, općina Zenica se nalazi u dokumentu-Geodetskom Elaboratu, sačinjenom od strane „Zedis“ d.o.o. Zenica (maj 2013.godine), Zemljišnoknjižni izvadak, broj: 043-0-NAR-12-007 643 od 09.10.2012. godine;

Član 3.**(Ugovor)**

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da u skladu sa ovom Odlukom i odredbama Zakona o koncesijama potpiše Ugovor o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu „Široke stijene“, u općini Zenica u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 4.**(Elementi Ugovora)**

(1) Osnovni elementi Koncesionog ugovora su:

- a) Vrijeme koncesije za istraživanje i eksploataciju je 25. godina (slovima:dvadesetpet godina). Vremena se računaju od dana potpisivanja Koncesionog ugovora.
- b) Visina kontinuirane koncesione naknade je 0,97 KM/m³ čvrste mase (slovima: nulazarezdevedesetsedam konvertibilnih maraka po metru kubnom čvrste mase);
- c) Visina jednokratne koncesione naknade je 1,10 KM/m² istražno-eksploatacionog prostora;
- d) Minimalna godišnja količina eksploatisanog mineralnog resursa - krečnjaka na koji je Koncesionar dužan plaćati kontinuiranu koncesionu naknadu je 40.000 m³/godišnje (slovima: četrdesetihljada metara kubnih čvrste mase po godini).

(2) Koncesionar je dužan:

- a) Platiti iznos od 134.200,00 KM kao jednokratnu koncesionu naknadu;
- b) Dostaviti ovjerenu mjenicu sa mjeničnom izjavom na iznos od 77.600,00 KM;
- c) Platiti iznos od 120.036,00 KM kao naknadu za eksploatisane količine krečnjaka iz ranijeg perioda (31.12.2003 - 31.12.2012. godina);

(3) Sve prethodno utvrđene obaveze ŽGP d.d. Zenica će biti izmirene u četiri jednakaka obroka do kraja 2013. godine.

Član 5.**(Istraživanje i eksploatacija)**

Istražne i eksploatacione radove, kao i sve druge prateće poslove, Koncesionar je dužan izvoditi u skladu sa odredbama važećih zakona i propisa kojima je uredena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, te drugih važećih zakonskih propisa.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-18-15802/13.

Datum, 18.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

302.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 10. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 117. sjednici održanoj dana 18.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o unosu nedostajućih sredstava u operativnim
planovima za stvorene obaveze za period siječanj-
lipanj 2013. godine

Član 1.

(Predmet)

Nalaže se Ministarstvu finansija-Odsjeku za planiranje i izvršenje budžeta, unos nedostajućih sredstava za stvorene obaveze pojedinih budžetskih korisnika, iznad nivoa odobrenih u operativnim planovim novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, za period januar-juni 2013. godine, a u cilju poštivanja računovodstvenog načela sveobuhvatnosti i principa modificiranog nastanka događaja, te realnog finansijskog izvještavanja o stvorenim obavezama i zatvaranja računovodstvenog perioda.

Član 2.

(Provodenje Odluke)

Zadužuju se nadležna ministarstva, uprave, službe i Ministarstvo finansija, da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-15762/13.

Datum, 18.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

303.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a vezano za član 14. stav (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 19/12), i član 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 8/13), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 118. sjednici, održanoj dana 25.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-
dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1.

(Predmet)

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetske korisnike: Ured Premijera i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 2.

(Način preraspodjele sredstava)

Preraspodjela sredstava vršit će se na sljedeći način:

- na razdjelu 11, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ured Premijera, sredstva planirana na poziciji 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama umanjuju se za 50.000,00 KM;

- na razdjelu 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sredstva planirana na poziciji 821500 – Ostala osnivačka ulaganja uvećavaju se za 50.000,00 KM;

**Član 3.
(Namjena sredstva)**

Navedena sredstva će se koristiti za uplatu osnivačkog kapitala za Javnu ustanovu „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, a biće sastavni dio Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.

**Član 4.
(Realizacija Odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, Ured Premijera i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 5.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-16202/13. **PREMIJER**
Datum, 25.07.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

304.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 118. sjednici, održanoj dana 25.07.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U
o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog
ESCROW računa**

Član 1.

Odobrava se privremeno raspolaganje sredstvima sa posebnog ESCROW računa u iznosu do 1.500.000,00 KM (slovima: jedanmilionpetstotinahiljada konvertibilnih maraka) za potrebe osiguranja sredstava za isplatu plaća i

naknada za mjesec juni 2013. godine zaposlenicima budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

Povrat sredstva iz člana 1. ove Odluke na poseban ESCROW račun izvršit će se u roku do 90 dana od dana prijenosa sredstava.

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko dobojskog kantona.

Član 4.

Odluka se dostavlja Skupštini Kantona radi upoznavanja.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-16178/13.

PREMIJER

Datum, 25.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....
305.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članovima 49. stav (4) i 50. stav (1) alineja f) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/09), članom 17.a stav 2. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11 i 15/12) i sa Zaključkom Vlade Kantona, broj:02-34-14816/12 od 28.06.2012.godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

**R J E Š E N J E
o razrješenju članova Upravnog odbora Javne
ustanove Univerzitet u Zenici**

Član 1.

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici:

1. Esad Delibašić, predsjednik,
2. Nada Delibašić, član,

3. Suvad Isaković, član,
4. Munir Serdarević, član,
5. Hasan Mahmutović, član,
6. Zlatan Omerspahić, član.

Član 2.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-15284/13

PREMIJER

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

PREMIJER

Broj: 02-34-15285/13

Datum, 10.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

306.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 49. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/09), članom 17.a stav 2. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11 i 15/12) i članom 4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 116. sjedinici, održanoj 10.07.2013. godine, d o n o s i

307.

Na osnovu člana 16. stav (3) Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 34/03) i člana 17. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-05-14726/13 od 04.07.2013. godine, na Prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 117. sjednici, održanoj dana 18.07.2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o imenovanju vršioca dužnosti direktora
JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-
dobojskog kantona

I.

Za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona imenuje se Marić Ana, na kraći period utvrđen zakonom, a najduže do konačnog imenovanja na ovu poziciju.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko - dobojskog kantona“.

R J E Š E N J E
o imenovanju na kraći period članova Upravnog
odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici

Član 1.

U Upravni odbor Javne ustanove Univerzitet u Zenici imenuju se na kraći period, koji ne može biti duži do 2 (dva) mjeseca od dana imenovanja:

1. Nermina Zaimović-Uzunović, predsjednik,
2. Zećir Hadžiahmetović, član,
3. Ivo Tadić, član,
4. Bojan Pavlović, član,
5. Jusuf Duraković, član,
6. Zlatan Meškić, član,
7. Kenan Varda, član.

Broj: 02-34-15765/13.

PREMIJER

Datum, 18.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

308.

Na osnovu člana 16. stav (3) Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10), člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 34/03) i člana 17. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-0514726/13 od 04.07.2013. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 117. sjednici, održanoj dana 18.07.2013.godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona

I.

Razrješavaju se dužnosti privremeno imenovani predsjednik i članovi Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koji su bili imenovani Rješenjem Vlade broj: 02-34-11555/13 od 17.05.2013. godine i to:

1. Anto Perković, predsjednik,
2. Aleksa Stanković, član,
3. Emina Sarač, član.

II.

U Upravni odbor JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period utvrđen zakonom imenuju se:

1. Hasan Topalović, predsjednik,
2. Amira Hasanica, član,
3. Branko Markanović, član,
4. Leon Pavlović, član,
5. Moamer Mehić, član.

III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-15766/13.

PREMIJER

Datum, 18.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

309.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:7/10), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 117. sjednici, održanoj dana 18.07.2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona

I.

Razrješavaju se dužnosti privremeno imenovani predsjednik i članovi Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koji su bili imenovani Rješenjem Vlade broj: 02-34-11554/13 od 17.05.2013. godine i to:

1. Senad Buro, predsjednik,
2. Vehid Šahinović, član,
3. Branko Markanović, član,
4. Birnasa Avdić, član,
5. Džemal Maslo, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko - dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-15767/13. **PREMIJER**
Datum, 18.07.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

311.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko - dobojskog kantona-Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:7/10), a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 34/03), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 117. sjednici, održanoj dana 18.07.2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog
kantona

I.

Za predsjednika i članove Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, imenuju se:

1. Anton-Ivan Širić, predsjednik,
2. Birnasa Avdić, član iz reda zaposlenika,
3. Nesib Serhatlić, član,
4. Bašić Elmedin, član,
5. Draženka Filipović, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko - dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-15769/13. **PREMIJER**
Datum, 18.07.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

312.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko - dobojskog kantona-Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10), a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 34/03), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 117. sjednici, održanoj dana 18.07.2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog
odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog
kantona

I.

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, imenuju se:

1. Suno Kovačević, predsjednik,
2. Mario Vrbić, član,
3. Anto Perković, član iz reda zaposlenika.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko - dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-15768/13. **PREMIJER**
Datum, 18.07.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

313.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), člana 25., Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, broj 6/92, 8/93, i 13/94), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03 i 34/03) i članom 129. stav 2., Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), nakon provedenog postupka po Oglasu za izbor i imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 118. sjednici, održanoj dana 25.07.2013. godine d o n o s i

**RJEŠENJE
o konačnom imenovanju predsjednika i člana
Školskog odbora iz reda lokalne zajednice Druge
gimnazije u Zenici**

I.

Imenuju se predsjednik i član Školskog odbora Druge gimnazije u Zenici do isteka mandata:

1. Ormanović Šemso – predsjednik, iz reda Osnivača,
2. Beganović Besim – član, iz reda lokalne zajednice.

II.

Predsjednik i član Školskog odbora iz tačke I ovog rješenja imenuju se do isteka mandata Školskog odbora Druge gimnazije u Zenici.

III.

Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Broj: 02-38-16208/13.

Datum, 25.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

314.

Na osnovu člana 19. stav (2) tačka 3. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/04, 11/05 i 9/09) i člana 58. stav (1) tačka b) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/09, 4/11 i 6/13), na prijedlog policijskog komesara, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: ministar), d o n o s i

**PRAVILNIK
O PROVOĐENJU OSPOSOBLJAVANJA I OCJENI
OSPOSOBLJENOSTI ZA PRAVILNO RUKOVANJE
VATRENIM ORUŽJEM**

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

**Član 1.
(Predmet)**

Ovim Pravilnikom propisuje se Program obuke, sastav, način rada, osposobljavanja i ocjene sposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja kandidata koji podnose zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja i lovačkog oružja za zaštitu imovine u ličnoj svojini (u dalnjem tekstu: Program osposobljavanja), trajanje Programa osposobljavanja, način prijavljivanja za polaganje ispita i izdavanje potvrde o položenom ispitom, troškovi osposobljavanja, imenovanje i sastav komisija Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona koje vrše osposobljavanje za pravilno držanje, nošenje i rukovanje vatrenim oružjem i polaganja ispita o ocjeni sposobljenosti za rukovanje vatrenim oružjem i poznavanje propisa, vođenje evidencija, obrasci i dr.

**Član 2.
(Ravnopravnost spolova)**

Gramatička terminologija u ovom Pravilniku podrazumejava uključivanje oba spola.

**DIO DRUGI – PROGRAM I POSTUPAK
OSPOSOBLJAVANJA ZA PRAVILNO
RUKOVANJE, DRŽANJE I NOŠENJE
VATRENOG ORUŽJA**

**Član 3.
(Sadržaj Programa osposobljavanja)**

(1) Program osposobljavanja sastoji se iz teoretskog i praktičnog dijela.

(2) Teoretski dio Programa osposobljavanja sadrži upoznavanje sa odgovarajućim odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona i općinskih odluka o javnom redu i miru, a naročito:

1. nužna odbrana,
2. krajnja nužda,
3. prijava nabavke oružja,
4. zamjena vatretnog oružja,
5. prenos prava vlasništva, korištenja i raspolaganja vatretnim oružjem,
6. postupanje sa oružjem i municijom,
7. čuvanje oružja i municije,
8. ograničenja u pogledu nošenja i davanja na poslugu oružja i municije,
9. postupak u slučaju gubljenja ili krađe oružja i isprava o oružju,
10. pronalazak oružja ili municije,
11. obaveza prijave promjene prebivališta,
12. oduzimanje oružja i municije,
13. popravljanje i prepravljanje oružja,
14. krivična djela i prekršaji,
15. kaznene odredbe, mjere sigurnosti i dr.

(3) Praktični dio Programa osposobljavanja sadrži:

- a) namjenu, borbene osobine, glavne dijelove oružja (pištolja, revolvera i lovačkog oružja iz člana 9. stav (3) i člana 10. stav (4) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije), pravilno rukovanje, rastavljanje i sastavljanje oružja, zastoji i način njihova otklanjanja,
- b) pripremu za praktičnu obuku s vatretnim oružjem (psihološka priprema za gađanje, stavovi za gađanje, tehnika nišanjenja i okidanja),
- c) mjere sigurnosti prilikom gađanja iz vatretnog oružja.

(4) Program osposobljavanja iz stava (3) ovog člana ne obuhvata praktično izvođenje gađanja.

(5) Nadležna policijska stanica vrši upućivanje građana na osposobljavanje za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatretnog oružja, u skladu sa odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

**Član 4.
(Trajanje Programa osposobljavanja)**

(1) Program osposobljavanja, propisan ovim Pravilnikom, traje najmanje 4 nastavna sata.

(2) Teoretski i praktični dio Programa osposobljavanja traje najmanje po dva nastavna sata.

**Član 5.
(Lica koja podliježu obavezi osposobljavanja)**

O sposobljavanju za pravilno držanje, nošenje i rukovanje vatretnim oružjem podliježu sva fizička lica koja su podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje vatretnog oružja, izuzev lica koja su po Zakonu o nabavljanu, držanju i nošenju oružja i municije oslobođena obaveze osposobljavanja.

**Član 6.
(Provodenje osposobljavanja)**

O sposobljavanje kandidata po Programu osposobljavanja iz člana (3) ovog Pravilnika provodi Komisija iz člana 8. ovog Pravilnika za svaku policijsku upravu, a koju imenuje policijski komesar na vremenski period od dvije godine.

**Član 7.
(Podnošenje prijave)**

(1) Prijava za osposobljavanje po Programu osposobljavanja iz člana 3. ovog Pravilnika podnosi se nadležnoj policijskoj stanici prema mjestu prebivališta na obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Nadležna policijska stanica dužna je prijavu odmah a najkasnije u roku od pet dana dostaviti Komisiji za osposobljavanje iz člana 8. ovog Pravilnika.

**Član 8.
(Komisija za provodenje osposobljavanja za pravilno rukovanje vatretnim oružjem i poznavanje propisa)**

(1) Komisija za provođenje osposobljavanja za pravilno rukovanje vatretnim oružjem i poznavanje propisa (u daljem tekstu: Komisija za osposobljavanje) se sastoji

- od dva člana: jednog predavača, jednog instruktora i lica koje će obavljati administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije, koji mogu imati svoje zamjenike.
- (2) Teorijski dio obuke izvode predavači, a praktični dio instrktori.
- (3) Predavači moraju ispunjavati sljedeće uslove: visoka stručna spremu društvenog ili tehničkog smjera i najmanje tri godine radnog iskustva, a instruktur najmanje čin inspektora.
- (4) Komisija za osposobljavanje je dužna voditi zapisnik o provedenom osposobljavanju kandidata koji sadrži: ime (ime oca) prezime, datum podnošenja prijave, datum održanog osposobljavanja, članovi komisije i konstataciju da li je kandidat uspješno prošao obuku osposobljenosti.
- (5) O provedenom osposobljavanju iz stava 1. ovog člana, izdaje se potvrda, na obrascu broj 2. koju potpisuje načelnik policijske uprave i ovjerava se pečatom nadležne policijske uprave.
- (6) Potvrda iz stava (5) ovog člana izdaje se u dva primjera od kojih se jedan primjerak uručuje kandidatu a drugi primjerak zadržava Komisija za osposobljavanje za svoje potrebe.
- (7) Komisiji za osposobljavanje pripada naknada koju određuje ministar, posebnim aktom.

Član 9.

(Troškovi osposobljavanja i polaganja ispita)

Troškove osposobljavanja i polaganja ispita utvrđuje ministar posebnom odlukom, a plaća podnositac zahtjeva.

DIO TREĆI - PROVOĐENJE ISPITA

Član 10.

(Prijava za polaganje ispita)

- (1) Kandidati su, nakon završenog osposobljavanja po Programu iz člana 3. ovog Pravilnika, dužni položiti ispit o ocjeni osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja.
- (2) Prijavu za polaganje ispita kandidati mogu podnijeti nakon završenog osposobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja nadležnoj policijskoj stanici Ministarstva, koja je dužna prijavu odmah dostaviti Komisiji Ministarstva iz člana 12. ovog Pravilnika.

- (3) Prijava za polaganje ispita iz stava (1) ovog člana podnosi se na obrascu broj 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 11. (Ispit)

- (1) Ispit se sastoji iz provjere znanja teoretskog i praktičnog dijela Programa osposobljavanja koji je javan.
- (2) Ispitivanje se vrši u toku jednog dana.
- (3) Prilikom provjere znanja iz teoretskog dijela Programa osposobljavanja, kandidatu se usmeno ili pismeno postavlja pet pitanja iz pojedinih oblasti po redu koji odredi predsjednik komisije iz člana 12. ovog Pravilnika.
- (4) Prilikom provjere znanja iz praktičnog dijela Programa osposobljavanja vrši se provjera o tehnicu ništanjenja i okidanja, odnosno pravilnom rukovanju oružjem, rasklapanju i sklapanju oružja, pražnjenje i punjenje oružja, otklanjanje najčešćih zastoja na oružju.
- (5) Ocjenu uspjeha kandidata sa teoretskog i praktičnog dijela ispita utvrđuje komisija iz člana 12. ovog Pravilnika i ista se javno saopštava kandidatu.
- (6) Kandidat može ispit iz stava (1) ovog člana polagati više puta.
- (7) Ponovnom polaganju ispita kandidat može pristupiti najranije 10 dana nakon polaganja ispita, pri čemu podnosi novu prijavu.

Član 12.

(Komisija za ocjenu osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja)

- (1) Komisiju za ocjenu osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja (u daljem tekstu: Komisija za ispit), na prijedlog policijskog komesara, imenuje ministar.
- (2) Komisiju za ispit sačinjavaju predsjednik, jedan član i lice koje će obavljati administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije, koji mogu imati svoje zamjenike.
- (3) Predsjednik, član i zamjenici Komisije za ispit se imenuju na vremenski period od dvije godine.
- (4) Predsjedniku, članu, zamjenicima i administrativno-tehničkom licu Komisije za ispit, za obavljanje poslova propisanih ovim Pravilnikom, pripada naknada koju određuje ministar, posebnim aktom.

Član 13.
(Način rada Komisije za ispit)

- (1) Provodenje ispita o ocjeni ospozobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrene oružja kandidata, vrši Komisija za ispit iz člana 12. ovog Pravilnika.
- (2) Komisija za ispit, nakon provedenog ispita iz stava 1. ovog člana, sačinjava zapisnik, koji potpisuju predsjednik i član Komisije za ispit, koji treba da sadrži i konstataciju da li je podnositelj prijave položio ispit.
- (3) Predsjednik Komisije za ispit određuje vrijeme i mjesto polaganja ispita.
- (4) O datumu, mjestu i vremenu polaganja ispita, predsjednik je dužan da obavijesti kandidata najkasnije 3 dana prije polaganja ispita.

Član 14.
(Potvrda o položenom ispitu)

- (1) O položenom ispitu o ocjeni ospozobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrene oružja, nakon provedenog ispita, izdaje se potvrda.
- (2) Potvrdu iz stava (1) ovog člana, izdaje Komisija za ispit iz člana 12. ovog Pravilnika, koju potpisuje predsjednik Komisije i ovjerava se pečatom Ministarstva.
- (3) Potvrda o položenom ispitu iz stava (1) ovog člana nalazi se na obrascu broj 4. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

DIO ČETVRTI – EVIDENCIJE

Član 15.
(Evidencija o provedenom ospozobljavanju kandidata)

- (1) Evidenciju o provedenom ospozobljavanju kandidata za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrene oružja vodi Komisija za ospozobljavanje iz člana 6. ovog Pravilnika.
- (2) Evidencija iz stava (1) sadrži sljedeće rubrike: redni broj, prezime (ime oca) i ime podnositelja prijave, jedinstveni matični broj, datum podnošenja prijave, datum pohađanja obuke, vrsta oružja za koju se vrši obuka i napomene i nalazi se na obrascu broj 5. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 16.
(Evidencija o provedenom ispitu)

- (1) Komisija za ispit iz člana 12. ovog Pravilnika, dužna je voditi evidenciju o provedenim ispitima o ocjeni ospozobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrene oružja.
- (2) Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće rubrike: redni broj, prezime (ime oca) i ime podnositelja prijave, jedinstveni matični broj, datum podnošenja prijave, datum polaganja, položio (DANE), članovi Komisije za ispit i napomene.
- (3) Evidencija iz stava (1) ovog člana nalazi se na obrascu broj 6. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

DIO PETI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.
(Započeti postupci)

Svi predmeti po podnesenim prijavama za polaganje ispita koji do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika nisu okončani završit će se po odredbama Pravilnika koji je bio u primjeni u vrijeme donošenja ovog Pravilnika.

Član 18.
(Prestanak važenja ranijih propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu, načinu i troškovima rada Komisije za ocjenu ospozobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrene oružja broj: 08-01-02-1-1837-1/10 od 22. 3. 2010. godine.

Član 19.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 08-01-02-1-3962/13
Datum: 15.7. 2013. godine

M I N I S T A R

Rifat Delić, s.r.

Obrazac broj 1.

IME I PREZIME _____
IME OCA _____
DATUM ROĐENJA _____
MJESTO I OPĆINA ROĐENJA _____
ADRESA STANOVANJA _____
JMB: _____
BROJ LIČNE KARTE _____
KONTAKT TELEFON _____

POLICIJSKA STANICA

PREDMET: PRIJAVA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA PRAVILNO RUKOVANJE, DRŽANJE I NOŠENJE VATRENOG ORUŽJA

Na osnovu člana 7. Pravilnika o provođenju ospozobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrene oružja, broj ____ od _____. godine, podnosim prijavu za ospozobljavanje za pravilno rukovanje, držanje i nošenje _____ (pištolja, lovačke puške) kao vatrene oružja.

Dana _____. godine upućen sam od strane policijske stanice _____, da u roku od 30 dana dostavim dokaz o ospozobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrene oružja.

Uz prijavu prilažem slijedeće:

Mjesto i datum

Potpis podnosioca prijave

Obrazac broj 2.

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo unutarnjih poslova
Zenica
Uprava policije
Policijska uprava_____**

Broj:_____
Datum:_____

Na osnovu člana 9c. stav (1) tačka a) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 19/09, 4/11 i 6/13), člana 8. stav (5) Pravilnika o provođenju osposobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatre nog oružja, broj _____ od _____._____._____. godine, Komisija za provođenje osposobljavanja za pravilno rukovanje vatrenim oružjem i poznавање propisa, i z d a j e

**POTVRDU
O PROVEDENOM OSPOSOBLJAVANJU**

Dana _____._____.godine _____ iz _____, rođen/a _____ godine,
sa prebivalištem u _____, završio je obuku osposobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje
vatrenim oružjem _____ (vrsta oružja).

Mjesto

**NAČELNIK
POLICIJSKE UPRAVE**

Obrazac broj 3.

IME I PREZIME _____
IME OCA _____
DATUM ROĐENJA _____
MJESTO I OPĆINA ROĐENJA _____
ADRESA STANOVANJA _____
JMB: _____
BROJ LIČNE KARTE _____
KONTAKT TELEFON _____

POLICIJSKA STANICA

PREDMET: PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRAVILNO RUKOVANJE, DRŽANJE I NOŠENJE VATRENOG ORUŽJA

Na osnovu člana 10. Pravilnika o provođenju ospozobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja, broj ____ od _____. godine, podnosim prijavu za polaganje ispita o ocjeni ospozobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja.

Dana _____. godine završio sam ospozobljavanje za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja.

Navesti podatak da li je podnositelj prijave već izlazio na ispit i datum posljednjeg izlaska: DA – NE (zaokružiti), dana _____. godine.

Uz prijavu prilažem slijedeće:

- Potvrdu o provedenom ospozobljavanju broj: _____ od _____ godine.
- Dokaz o uplati

Mjesto i datum

Potpis podnositelja prijave

Obrazac broj 4.

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
ZENICA**

Broj: _____
Datum: _____

Na osnovu člana 9c. stav 1. tačka a) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 19/09, 4/11 i 6/13) i člana 13. stav (1) Pravilnika o provođenju ospozobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja, broj _____ od _____. godine, Komisija za ocjenu ospozobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, izdaje

**POTVRDU
O POLOŽENOM ISPITU**

Dana _____. godine _____ položio je ispit o
(ime, ime oca i prezime)

ospozobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenim oružjem.

Mjesto

**PREDSJEDNIK
KOMISIJE**

Obrazac broj 5.

EVIDENCIJA O PROVEDENOM OSPOSOBLJAVANJU ZA PRAVILNO RUKOVANJE, DRŽANJE I NOŠENJE VATRENOG ORUŽJA

Obrazac broj 6.

EVIDENCIJA O PROVEDENOM ISPITU

Red. broj	Prezime (ime oca) i ime podnosioca prijave	Jedinstveni matični broj	Datum podnošenja prijave	Datum polaganja	Položio (DA-NE)	Članovi Komisije	Napomena

.....

315.

Na osnovu člana 225 stav (5) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH br:6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 48/13) i člana 11 stav (1) Pravilnika o načinu organi-ziranja predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama i načinu provjere poznавanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama (Službeni glasnik BiH br:36/13), ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona donosi:

RJEŠENJE
o utvrđivanju visine troškova predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama

Član 1.

Troškovi predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama iznose 500 KM (pet stotina konvertibilnih maraka) po kandidatu.

Član 2.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 08-04/1-14-1-3484/13
Dana: 01.07. 2013. godine

M I N I S T A R

Rifat Delić, s.r.

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

316.

Na osnovu člana 78. Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/11), direktor Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, donosi

P R A V I L N I K
o uzimanju uzoraka proizvoda

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak uzimanja uzoraka od strane inspektora Kantonalne uprave za

inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: inspektor).

Član 2.

Ako je u inspeksijskom nadzoru potrebno utvrditi da li proizvod prije puštanja u promet i proizvod koji je zatečen u prometu odgovara propisanim uslovima zdravstvene ispravnosti i deklarisanog kvaliteta, inspektor je ovlašten da uzme uzorke i dostavi na ispitivanje stručnim institucijama akreditovanim za vršenje laboratorijskih analiza i superanaliza.

Član 3.

- (1) Inspektor uzima uzorke u prisustvu subjekta nadzora.
- (2) Subjekt nadzora je dužan besplatno dati potrebnu količinu uzorka za ispitivanje.

Član 4.

- (1) Inspektor u pravilu uzima dva uzorka, a može uzeti najviše tri uzorka od istog proizvoda, pod istim uslovima i u isto vrijeme, u količini koja je potrebna za ispitivanje.
- (2) Ako subjekt nadzora to zahtijeva, inspektor je dužan da uzme i treći uzorak, koji upakovani i zapečaćen u skladu sa odredbama člana 5. i 6. ovog Pravilnika, zajedno sa jednim primjerkom zapisnika ostavlja na čuvanje subjektu nadzora, kod kojeg su uzorci uzeti.
- (3) Broj uzoraka određuje se zavisno od stanja proizvoda zatečenog prilikom uzimanja uzorka i od njihove količine i vrste, kao i od mjesta i datuma proizvodnje.
- (4) Inspektor je dužan sačiniti zapisnik o uzimanju uzorka i jedan primjerak uručiti subjektu nadzora.

Član 5.

- (1) Uzorci za analizu uzimaju se na način i u količini koja je određena posebnim propisima u pojedinim oblastima inspeksijskog nadzora.
- (2) Svaki uzorak se pakuje zavisno od stanja i pakovanja u papirne ili plastične kese, staklene ili plastične posude, pergament papir ili plastične folije, a proizvodi u smrznutom stanju čuvaju se u frižideru koji ih održava u smrznutom stanju.
- (3) Ambalaža i drugi materijal za uzimanje i pakovanje uzoraka moraju biti takvog kvaliteta da ne utiču nepovoljno na sastav ili druga svojstva uzorka.

- (4) Uzorci koji se uzimaju radi mikrobioloških ispitivanja moraju se uzimati sterilnim priborom i pakovati u sterilnu ambalažu.

Član 6.

- (1) Uzorci se moraju adekvatno zapečatiti i označiti.
- (2) Uzorci se nakon pakovanja povezuju sa jemstvenim koncem, na čije se krajeve u pečatni vosak stavlja otisak pečata Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Uprava), na način da nije moguće otpakovati uzorak bez povrede pečata.
- (3) Ako je to moguće, uz svaki upakovani uzorak potrebno je priključiti jedan primjerak zapisnika o uzimanju uzorka i naznačiti broj uzetog uzorka.
- (4) Ako je zbog stanja ili prirode pakovanja uzorka nemoguće priključiti jedan primjerak zapisnika, na svaki upakovani uzorak se stavlja naljepnica sa podacima o uzorkovanom proizvodu, na kojoj se navodi datum proizvodnje i uzimanja uzorka, naziv uvoznika, broj uzorka, količina uzetog uzorka, potpis inspektora, otisak pečata Uprave, otisak pečata subjekta nadzora i drugi podaci ovisno o prirodi uzetog uzorka.

Član 7.

Inspektor je obavezan u propisanom roku obavijestiti subjekt nadzora o rezultatima obavljenog ispitivanja proizvoda, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema nalaza od stručne institucije koja je obavila ispitivanje.

Član 8.

- (1) Ako je subjekt nadzora nezadovoljan nalazom prvog ispitivanja, ima pravo tražiti od inspektora ponavljanje ispitivanja na uzorku uzetom za potrebe superanalize kod prvog uzorkovanja, na isti način i istom metodom, kod druge stručne institucije akreditovane za ispitivanje uzorka.
- (2) Zahtjev za ponavljanje ispitivanja proizvoda podnosi se inspektoru u roku od tri dana od dana dostave nalaza prvog ispitivanja.
- (3) Ako se u roku od tri dana od dana dostave nalaza prvog ispitivanja ne podnese zahtjev za ponavljanje ispitivanja, smarat će se da je subjekt nadzora saglasan sa nalazom prvog ispitivanja.

Član 9.

- (1) Inspektor je dužan da čuva drugi primjerak uzorka i da obezbijedi njegovo čuvanje pod odgovarajućim uslovima do okončanja postupka.
- (2) Ako se ispitivanjem uzorka utvrđi njegova ispravnost, drugi primjerak uzorka se vraća subjektu nadzora, o čemu se sačinjava potvrda o vraćanju uzorka.
- (3) Ako se analizom utvrđi da uzorci ne odgovaraju propisanim standardima, sa ostalim primjerima uzorka se postupa kao i sa proizvodom od kojeg je uzet uzorak.

Član 10.

- (1) Troškove ispitivanja uzorka snosi subjekt nadzora ako se utvrđi da uzorak ne odgovara propisanim standardima.
- (2) Troškove ispitivanja uzorka snosi Uprava, ako se utvrđi da uzorak odgovara propisanim standardima, osim u slučaju kada je posebnim propisom drugačije uređeno.
- (3) Troškove ispitivanja uzorka prilikom uvoza snosi subjekt nadzora, odnosno uvoznik.

Član 11.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se ako uslovi i način uzimanja uzorka i postupak dostavljanja uzorka na ispitivanje akreditovanim stručnim institucijama nisu drugačije uređeni posebnim propisima.

Član 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 18/01-34-15780/13
Zenica, 19.07. 2013. godine

DIREKTOR

Mirsada Silajdžić, dipl.ecc., s.r.

317.

Na osnovu člana 25. stav (2) Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/11), direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

**P R A V I L N I K
O OBLIKU I SADRŽAJU ISKAZNICE
KANTONALNOG INSPEKTORA**

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj iskaznice kantonalnog inspektora (u dalnjem tekstu: inspektora), Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (u dalnjem tekstu: Uprava), izdavanje i način zamjene iskaznice, te vođenje evidencije o iskaznicama.

Član 2.

- (1) Iskaznica je javna isprava, kojom inspektor dokazuje službeno svojstvo inspektora, identitet i ovlaštenja propisana zakonom koja ima kao inspektor.
- (2) Inspektor je dužan nositi iskaznicu za vrijeme obavljanja inspekcijskog nadzora i pokazati na uvid subjektu nadzora.

II. OBLIK I SADRŽAJ ISKAZNICE

Član 3.

Iskaznica inspektora sadrži podatke o identitetu inspektora i druge podatke predviđene u obrascu iskaznice broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 4.

- (1) Iskaznica inspektora je pravougaonog oblika sa zaobljenim kutovima dimenzija 54x86 mm.
- (2) Iskaznica se izrađuje na plastičnoj podlozi, bijele boje.
- (3) Sastavni dio iskaznice čini plastični okvir, sa vodilicama u koje se uvlači iskaznica u svojstvu zaštite iste, na koji je pričvršćena vezica, koja služi u svrhu nošenja iskaznice oko vrata.

III. IZDAVANJE I NAČIN ZAMJENE ISKAZNICE

Član 5.

Iskaznicu inspektoru izdaje direktor Uprave.

Član 6.

- (1) Iskaznica se zamjenjuje u slučaju gubitka ili znatnijeg oštećenja.
- (2) Zamjena iskaznice vrši se na pismeni zahtjev inspektora koji se podnosi direktoru.
- (3) Nova iskaznica će se izdati nakon što se izgubljena ili nestala iskaznica objavi nevažećom u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Član 7.

- (1) Inspektor koji po bilo kom osnovu izgubi status inspektora, dužan je odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana gubitka statusa inspektora, vratiti iskaznicu direktoru.
- (2) Ako inspektor ne vrati iskaznicu u roku i pod uslovom iz stava (1) ovog člana, direktor je dužan iskaznicu oglasiti nevažećom u skladu sa odredbom člana 6. ovog Pravilnika u roku od 3 dana od dana kad je inspektor iskaznicu bio dužan vratiti.

IV. EVIDENCIJA O ISKAZNICAMA

Član 8.

- (1) Uprava vodi evidenciju o izdatim i zamjenjenim iskaznicama iz člana 6. i 7. ovog Pravilnika.
- (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u vidu posebne knjige formata A-4 i sadrži sljedeće podatke:
 - a) redni broj,
 - b) ime i prezime inspektora,
 - c) broj iskaznice,
 - d) datum izdavanja iskaznice,
 - e) datum zamjene iskaznice,
 - f) datum prestanka važenja iskaznice,
 - g) datum vraćanja iskaznice prema članu 7. ovog Pravilnika i
 - h) potpis inspektora.

(3) Knjiga evidencije iz stava (2) ovog člana čuva se trajno.

Član 10.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 18/01-34-16169/13

D I R E K T O R

Zenica, 25.07. 2013. godine

Mirsada Silajdžić, dipl.ecc., s.r.

Obrazac broj 1

Format 54x86 mm)

Prostor za grb kantona	<p>Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Zeničko-dobojski kanton (naziv kantona)</p> <p>KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE (naziv organa uprave)</p>		
Fotografija 20x25 mm			
<p>ISKAZNICA KANTONALNOG INSPEKTORA (naziv radnog mjestra)</p>			
<hr style="border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>		<hr style="border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>
(Ime i prezime inspektora)		(Broj iskaznice)	(Potpis inspektora)
<hr style="border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>			
<hr style="border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>		<hr style="border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>	
(Mjesto i datum izdavanja)		(Potpis ovlaštene osobe)	

Ledna strana iskaznice

Kontonalni inspektor ima prava i ovlaštenja u skladu sa:	
<hr style="border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>	
1. Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/05),	
2. Zakonom o inspekcijsama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/11),	
3. Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 31/06).	

.....

318.

Na osnovu člana 92. stav (4) Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/11), direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

**UPUTSTVO
o načinu zatvaranja i pečaćenja poslovnih prostorija i
sredstava rada**

Član 1.

Ovim Uputstvom uređuje se postupak i način zatvaranja i pečaćenja poslovnih prostorija i sredstava rada, u cilju osiguravanja izvršenja rješenja inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: inspektor), kojim je privremeno zabranjen rad subjektu nadzora.

Član 2.

- (1) Način zatvaranja i pečaćenja poslovnih prostorija i sredstava rada u smislu člana 1. ovog Uputstva, inspektor će odrediti zaključkom o prisilnom izvršenju rješenja.
- (2) Zatvaranje i pečaćenje poslovnih prostorija i sredstava rada u skladu sa zaključkom iz prethodnog stava, na način propisan članom 3. i 5. ovog Uputstva, obavlja viši referent za izvršenje u prisustvu inspektora.
- (3) Viši referent za izvršenje je obavezan sastaviti zapisnik o poduzetim radnjama iz stava (2) ovog člana.

Član 3.

- (1) Viši referent za izvršenje dužan je subjektu nadzora omogućiti zaključavanje ili na drugi pogodan način zatvaranje svih ulaza u poslovnu prostoriju.
- (2) Na brave, katance ili druge dijelove vrata koja služe za ulaz i izlaz iz poslovne prostorije koja se privremeno zatvara, viši referent za izvršenje stavlja jemstveni konac ili žicu koja povezuje vrata i okvir vrata, pri čemu se na oba kraja jemstvenika u pečatni vosak utisne pečat Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Uprava), odnosno na oba kraja žice stavlja olovna plomba, na način da otvaranje predmetnih vrata nije moguće bez fizičkog oštećenja pečata.

Član 4.

- (1) U privremeno zatvorenoj poslovnoj prostoriji zadržavaju se zatečene pokretne stvari koje služe za obavljanje djelatnosti, a koje nisu podložne kvarenju.
- (2) Inspektor je dužan naložiti subjektu nadzora, odnosno licu ovlaštenom od strane subjekta nadzora, da iz prostorije koja se pečati izmjesti lako kvarljivu robu i poduzme sve sigurnosne mjere u cilju sprječavanja nastanka štete (isključi struju, plin i vodu, te poduzme mjeru protupožarne zaštite).
- (3) U slučajevima kada subjekt nadzora ili lice ovlašteno od strane subjekta nadzora to ne učini, troškovi nastale štete padaju na teret subjekta nadzora.

Član 5.

- (1) Upotreba sredstava rada će se onemogućiti postavljanjem, odnosno omotavanjem sredstava rada žutom trakom izrađenom od PVC folije sa natpisom "ZABRANA RADA – KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZENIČKO-DOBOKOG KANTONA".
- (2) Zabrana obavljanja dijela procesa rada izvršit će se označavanjem sa trakom iz stava (1) ovog člana.
- (3) Krajevi trake iz stava (1) povezuju se jemstvenim koncem, pri čemu se na oba kraja jemstvenika u pečatni vosak utisne pečat Uprave.
- (4) Ako postoji mogućnost jemstveni konac se stavlja na način da povezuje predmet iz stava (1) ovog člana sa čvrstom, nepokretnom podlogom ili predmetom u neposrednoj blizini.

- (5) Omotavanje sredstava rada trakom iz stava (1) ovog člana, vrši se na najpogodniji način, tako da se sredstva rada iz stava (1) ovog člana ne mogu koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat ili znak.

Član 6.

Nakon pečaćenja poslovnih prostorija ili sredstava rada u skladu sa članom 3. i 5. ovog Uputstva, viši referent za izvršenje je dužan na vidnom mjestu zalistiti obavijest da je izvršeno pečaćenje, na način da obavijest djelimično zahvata jemstvenik.

Član 7.

- (1) Obavijest iz člana 6. ovog Uputstva u zagлавlju sadrži grb Kantona i sljedeće podatke napisane jedan ispod

- drugog: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Zeničko-dobojski kanton, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.
- (2) Obavijest sadrži broj i datum akta na osnovu kojeg se vrši pečaćenje, upozorenje da povreda službenog pečata ili znaka predstavlja krivično djelo, uz citiranje odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
- (3) Obavijest potpisuje inspektor koji je donio zaključak o prinudnom izvršenju i ovjerava pečatom Uprave.

Član 8.

Poslovne prostorije ili sredstva rada ostaju zatvorene i zapečaćene do otklanjanja nedostataka zbog kojih je subjektu nadzora izrečena privremena zabrana rada.

Član 9.

- (1) Ako je radi otklanjanja nedostataka, koji su bili razlog zatvaranja i pečaćenja poslovne prostorije i sredstava rada ili iz drugih opravdanih razloga, potrebno privremeno otpečatiti, prostorije ili sredstva rada, viši referent za izvršenje u prisustvu inspektora će izvršiti privremeno skidanje pečata, o čemu je dužan sastaviti zapisnik.
- (2) Nakon okončanja razloga radi kojih je pečat privremeno skinut, viši referent za izvršenje u prisustvu inspektora će izvršiti ponovno pečaćenje u skladu sa odredbama ovog Uputstva, o čemu je dužan sastaviti zapisnik.

Član 10.

Kada subjekt nadzora obavijesti inspektora da su otklonjeni nedostaci koji su bili razlog pečaćenja, viši referent za izvršenje, u prisustvu inspektora koji je donio zaključak o prinudnom izvršenju, će u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 7 dana, od dana prijema obavijesti, izvršiti skidanje pečata, o čemu je dužan sačiniti zapisnik.

Član 11.

U slučaju nemogućnosti prisustva inspektora, koji je donio zaključak o prinudnom izvršenju, skidanju pečata može prisustvovati drugi inspektor koga ovlasti glavnog kantonalnog inspektora ili direktor Uprave.

Član 12.

- (1) Ako je privremeno zatvaranje poslovne prostorije povezano s troškovima, troškove pečaćenja i skidanja pečata snosi subjekt inspekcijskog nadzora.

- (2) Troškovi iz stava (1) ovog člana utvrđuju se posebnim zaključkom.

Član 13.

- (1) Svako neovlašteno skidanje, kao i povreda službenog pečata ili znaka, odnosno ulazak u privremeno zatvorenu poslovnu prostoriju ili otvaranje zapečaćenog sredstva rada bez skidanja ili povrede pečata predstavlja krivično djelo.
- (2) Službeni pečat u smislu ovog Uputstva je pečat Uprave za otisak u pečatnom vosku.
- (3) Službeni znak u smislu ovog Uputstva je jemstveni konac, traka iz člana 5. stav (1), kao i obavijest iz člana 7. ovog Uputstva.

Član 14.

- (1) Ako inspektor uoči ili na drugi način dođe do saznanja da je službeni pečat ili znak skinut, povrijeđen ili da je bez skidanja ili povrede pečata ili znaka, izvršen ulazak u privremeno zatvorenu poslovnu prostoriju ili upotrebljavano zapečaćeno sredstvo rada, dužan je bez odgađanja, o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.
- (2) Nakon što policijski službenici izvrše uviđaj, viši referent za izvršenje, u prisustvu inspektora koji je donio zaključak o prinudnom izvršenju je dužan ponovo izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija u skladu sa odredbama ovog Uputstva.

Član 15.

Odredbe ovog Uputstva kojima se reguliše način pečaćenja, primjenjuju se i kada se vrši privremeno pečaćenje u skladu sa članom 72. stav (2) Zakona o inspekcijskim zadnjicama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/11), s tim što se u ovom slučaju ne sačinjava poseban zapisnik o privremenom pečaćenju, nego se privremeno pečaćenje konstatiše u zapisniku o inspekcijskom nadzoru koji je započet.

Član 16.

Ovo Uputstvo stupa na pravnu snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

OGLASNI DIO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVICIĆIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU

Broj: 42 1 P 005542 13 P
Datum: 09.07.2013.godine

Općinski sud u Zavidovićima Odjeljenje u Maglaju izdaje slijedeći:

O G L A S

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Tuženom Topić Iliji iz Maglaja, napoznatog boravišta postavlja se privremeni zastupnik u osobi Bašić Eldin, advokat iz Maglaja. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik obavljat će sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca. Troškove postavljanja privremenog zastupnika snosi tužitelj. O postavljanju privremenog zastupnika sud će najkasnije u roku od 8 dana izdati oglas koji će objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZE-DO kantona, te na oglasnoj ploči ovog suda.

Sutkinja

Bradarić Seka, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišno-knjižni ured

Broj: 039-0-DN-13-000 493
Tešanj, 11.07.2013.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Aldin Šabanović, u postupku Predлагаča Ramić Omera sin Šabana iz Tešnja, Jablanica bb radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predлагаča Čičak r. Bošnjak (Anto) Anici i Jeleč r. Bošnjak (Anto) Kati koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 9023 k.o. SP- Tešanj, Šarić (Marko) Mati, Bošnjak r. Šarić (ž. Ilije) Ani, Kavaljesko r. Šarić (ž. Ive) Kati, Šarić (Ilija) Jozi, Šarić (Ilija) Marku, Šarić (Ilija) Ivki, Šarić (Ilija) Dragici, Šarić r. Jurković (ud. Ilije) Ruži, Šarić (Ilija) Marku, Šarić (Ilija) Jozi, Šarić (Ilija) Ivki, Himzić (Hasan) Hakiji, Glavaš r. Šarić (ud. Ante) Mari, Šarić (Ilija) Mati, Mujaković (Hasan) Hamdi, Mujaković (Hasan) Fehri, Mujaković (Hasan) Mehmedu, Mujaković (Hasan) Asimu, Ajanović r. Mujaković (ud. Feriza) Hasibi,

Makarević r. Mujaković (ud. Muhameda) Zehri, Solo (Muharem) Ibri, Solo (Ahmet) Jusufu, Solo (Ahmet) Zeiru, Solo (Osman) Smailu, Solo (Osman) Ibrahimu, Solo (Osman) Safetu, Ostrvica r. Solo (Osman) Melvi, Ramić r. Solo (Osman) Salihu, Kurdić r. Solo (ud. Smaje) Malki, Solo (Adem) Mehmedaliji, Solo (Adem) Muniri, Solo (Adem) Safeti, Solo (Mumin) Ramizu, Solo (Mumin) Rizi, Solo (Mumin) Dževadu, Solo (Mumin) Irfanu, Hodžić r. Solo (Mumin) Seni, Solo (Mumin) Nedžmiji, Solo (Mumin) Refki, Solo (Mumin) Enisi, Deljkić r. Beširević (ud. Šabana) Džemki, Beširević (Smajo) Seniji, Beširević (Smajo) Fajzi, Beširević (Mahmut) Razi, Hečo r. Beširević (Mahmut) Vasvi, Kotorić r. Beširević (Mahmut) Rasemi, Beširević (Mahmut) Ekremu, Školjić (Suljo) Sulejmanu, Braćkan r. Školjić Hatidži, Bobarić r. Školjić Paši, Hrnjić r. Školjić Ajki, Školjić (Suljo) Alji, Mujanović r. Školjić (Mujo) Džehvi, Abduzaimović r. Školjić (Mujo) Hanki, Kunić r. Školjić (Mujo) Ajki, Grahić (Ibrahim) Hasibi, Sašić (Hasan) Amiru, Školjić (Numan) Hasanu, Hadžikadunić r. Školjić Fatimi, Fejzić r. Školjić Halidi, Džinić (Ramiz) Emsadu, Džinić (Ramiz) Hatidži, Hrnjić r. Beširević (Jusuf) Emiri, Gigović (Huso) Nevzeti, Bećar (Sakib) Amiri i Beširević (Sakib) Semiri koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 9037 k.o. SP- Tešanj, te Šarić (Ilija) Mati, Šarić (Tadija) Dragici, Mujaković (Hasan) Hamdi, Mujaković (Hasan) Fehri, Mujaković (Hasan) Mehmedu, Mujaković (Hasan) Asimu, Ajanović r. Mujaković (ud. Feriza) Hasibi, Makarević r. Mujaković (ud. Muhameda) Zehri, Solo (Muharem) Ibri, Solo (Ahmet) Jusufu, Solo (Ahmet) Zeiru, Solo (Osman) Smailu, Solo (Osman) Ibrahimu, Solo (Osman) Safetu, Ostrvica r. Solo (Osman) Melvi, Ramić r. Solo (Osman) Salihu, Kurdić r. Solo (ud. Smaje) Malki, Solo (Adem) Mehmedaliji, Solo (Adem) Muniri, Solo (Adem) Safeti, Solo (Mumin) Ramizu, Solo (Mumin) Rizi, Solo (Mumin) Dževadu, Solo (Mumin) Irfanu, Hodžić r. Solo (Mumin) Seni, Solo (Mumin) Nedžmiji, Solo (Mumin) Refki, Solo (Mumin) Enisi, Deljkić r. Beširević (ud. Šabana) Džemki, Beširević (Smajo) Seniji, Beširević (Smajo) Fajzi, Beširević (Mahmut) Razi, Hečo r. Beširević (Mahmut) Vasvi, Kotorić r. Beširević (Mahmut) Rasemi, Beširević (Mahmut) Ekremu, Školjić (Suljo) Sulejmanu, Braćkan r. Školjić Hatidži, Bobarić r. Školjić Paši, Hrnjić r. Školjić Ajki, Školjić (Suljo) Alji, Mujanović r. Školjić (Mujo) Džehvi, Abduzaimović r. Školjić (Mujo) Hanki, Kunić r. Školjić (Mujo) Ajki, Grahić (Ibrahim) Hasibi, Sašić (Hasan) Amiru, Školjić (Numan) Hasanu, Hadžikadunić r. Školjić Fatimi, Fejzić r. Školjić Halidi, Džinić (Ramiz) Emsadu, Džinić (Ramiz) Hatidži, Hrnjić r. Beširević (Jusuf) Emiri, Gigović (Huso) Nevzeti, Bećar (Sakib) Amiri i Beširević (Sakib) Semiri koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 9038 k.o. SP- Tešanj, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-000 493 od 11.07.2013.godine privremenog zastupnika u osobi Mehinović Adis- advokat iz Tešnja, pošto su navedena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predлагаča ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Aldin Šabanović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured

Broj:.039-0-Dn-13-000 503
Dana,01.08.2013.godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,referent zemljišnoknjižnog ureda Nedžad Ljevaković u postupku predlagača Kantić Muhameda sina Saliha iz Vukova, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Protivnicima predlagača Omahić Ademu, Kavazović Ajki, Sinanović Salihu, Alilović Fajzi, Omahić Huseinu, Omahić Ajiša, Srkalović Fatimi, Numanović Zlati, Omahić Mustafi, Omahić Huseinu i Jašić Rami a koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.broj 9042 K.O.SP-TEŠANJ, označene kao k.č.broj 1618/3 Lipa, njiva 6 kl.u pov.541 m² i k.č.broj 1618/4 Lipa, njiva 6 kl.u pov.377 m², postavlja se privremeni zastupnik u osobi Cerovac Mustafi, advokatu iz Tešnja po prijedlogu predlagača, pošto su isti upisani kao suvlasnici i isti su umrli a nasljednici nepoznate adrese ili su nepoznate adrese, te je u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i isti će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnik predlagač ili njegov pouznočnik ne pojavi pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Nedžad Ljevaković, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured

Broj:.039-0-Dn-13-000 618
Dana,01.08.2013.godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,referent zemljišnoknjižnog ureda Nedžad Ljevaković u postupku predlagača Aličić Adnana sina Saliha iz Matuzića, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Protivnicima predlagača Karahasanović Safidi, Rašidkadić Nadžidi, Ahmetović Hasi, Kodžaga Edini, Jahić Vasvi, Mehinagić bedriji, Hukić Ibrahimu, Berberović Nazifi, Mulabečirović Hakiji, Berberović Šehriji, Berberović Atifi, Hatibović Mejri, Hotić Ajši, Hojkurići Ajiši, Hojkurić Smailu, Katadžić Haši, Braković Salihu, Šišić Muhamedu, Agić Beski, Brkić Zejnabi, Hukić Mehmedaliji i Berberović Džemki a koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.broj 6265, 9048 i

9049 K.O.SP-TEŠANJ, označene kao k.č.broj 2647/10 Njiva, njiva 4 kl.u pov.2342 m², k.č.broj 2185/2 Brdo, voćnjak 4 kl.u pov.737 m² i k.č.broj 2184 Brdo, njiva 6 kl.u pov.1263 m², postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep Dževadu, advokatu iz Tešnja po prijedlogu predлагаča, pošto su isti upisani kao suvlasnici i isti su umrli a nasljednici nepoznate adrese ili su nepoznate adrese, te je u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i isti će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnik predлагаč ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelj.

Zemljišnoknjižni referent

Nedžad Ljevaković, s.r.

**BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured**

Broj: 039-0-Dn-13 000 424
Dana,01.08.2013.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Jasmina Prnjavorac, u postupku predлагаča Hrnjić Muharema sina Sabita iz Tešnja, Rosulje bb, radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predлагаča i to Bošnjak Miji sinu Ante, Bošnjak Mati sinu Ante, Bošnjak Mariji kći Ante, Čičak rođ. Anici kći Ante, Jeleč Kati kći Ante, koji su upisani kao suvlasnici u Zk ul. br. 9020 k.o. SP Tešanj, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-000 424 od 01.08.2013.godine,privremenog zastupnika u osobi advokata Martina Džide iz Jelaha, pošto označena lica su umrla ili su nepoznate adrese, a na osnovu člana 296. stav. 2. Tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predлагаč ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelj.

Zemljišnoknjižni referent

Jasmina Prnjavorac, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured

Broj: 039-0-Dn-13 000 522

Dana, 01.08.2013.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Jasminka Prnjavorac, u postupku predлагаča Hadžimujić Hasana sina Huse iz Tešnja – Jevadžije bb zastupanog po punomoćniku Bašić Dajani, radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predлагаča i to Hrnjić Hašemi, Braković Hani,Dizdarević Muji sinu Bege, Hrnjić Hanki ud. Ibrahima, Djedović Hasanu sinu Saliha, Hrnjić Smaji sinu Atifa,Krdžalić Paši, Botić Bejzi, Braković Mini ženi Muje koji su upisani kao suvlasnici u Zk ul. br. 9045 i 9046 k.o. SP Tešanj, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-000 522 od 01.08.2013.godine, privremenog zastupnika u osobi advokata Martina Džide iz Jelaha, pošto označena lica su umrila ili su nepoznate adrese, a na osnovu člana 296. stav. 2. Tačka 4. Zakona o praničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predлагаča ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Jasminka Prnjavorac, s.r.

**BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured**

Broj: 039-0-Dn-13 000 619

Dana, 01.08.2013.godine.

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

**O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent, Jasmina Prnjavorac u postupku predлагаča Međić Mirsada sina Mahmuta i Medžić r. Beginović Jasmine kći Dede iz Maglaja, Liješnica bb, protivnicima predлагаča i to Bošnjak Kati udovi Ive, Kelava r. Bošnjak Anici kćeri Ive, Bošnjak Jozi sinu Ive, Kovačević Dragana sinu Marijana, Bošnjak Mariji udovi Marka, Bošnjak Mati sinu Marka, Bošnjak Marku sinu Ante, Bošnjak Marini kćeri Ante, Bošnjak Marinu sinu Ante, Bošnjak Anti sinu Ive, Bošnjak Josipu sinu Ive, Bošnjak Mati sinu Ive, Bošnjak Iliji sinu Marka i Panić Blaženii kćeri Marka, koji su upisani kao suvlasnici u Zk ul. br. 9052 k.o. SP Tešanj, postavio je Rješenjem br.039-0-Dn-13-000 619 od 01.08.2013.godine, privremenog zastupnika u osobi advokata Mularifović Arifa iz Tešnja, pošto označena lica su umrla ili su nepoznate adrese, a na osnovu člana 296. stav. 2. Tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predлагаča ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Jasmina Prnjavorac, s.r.

.....

SADRŽAJ**SKUPŠTINA**

264.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama	465
265.	Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju.....	466
266.	Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.....	467
267.	Odluka o potvrđivanju imenovanja Sabine Heljić za ministricu Ministarstva finansija u Vladi Zeničko-dobojskog kantona	487
268.	Odluka o potvrđivanju imenovanja Nedžada Lokmića za ministra Ministarstva za boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona	487
269.	Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona - Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona.....	488

VLADA

270.	Odluka o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine	489
271.	Odluka o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period I-XII 2013. godine	489
272.	Odluka o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period I-XII 2013. godine	490
273.	Odluka o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine	490
274.	Odluka o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine	491
275.	Odluka o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine	491
276.	Odluka o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period I-XII 2013. godine	491
277.	Odluka o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-XII 2013. godine.....	492
278.	Odluka o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII 2013. godine	492
279.	Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju MHE „PEPELARI“ na Pepelarskoj rijeci, na području općina Zenica i Žepče („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13)	493

280.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-poticaja inovatoru/nosiocu patenta Ćosić Dragi iz Usore	493
281.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, Društvu sa ograničenom odgovornošću „DUBROVNIK“ Zenica	494
282.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava –regresa privrednom društvu „LINDAPEK“ d.o.o. Zenica	494
283.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica	495
284.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica	495
285.	Odluka o Izuzimanju od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu	496
286.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „Almy - transport“ d.o.o. Zenica	496
287.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava –regresa privrednom društvu „Mašinska obrada motora“ – obrt Šarić Sejad, Zenica	497
288.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „Alma - ras“ d.o.o. Oovo	498
289.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava –regresa privrednom društvu „Omega comerc“ d.o.o Visoko.....	498
290.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu szr „Kaplan“ obrt, Visoko	499
291.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „Vita-life“ d.o.o. Visoko	499
292.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „Cartrim“ d.o.o. Žepče	500
293.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „Seta“ d.o.o. Zavidovići	501
294.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „Conita“ d.o.o. Tešanj	501
295.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „Koala paintings“ d.o.o. Tešanj.....	502
296.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „Nord ent“ d.o.o. Tešanj	502
297.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „Subašić“ d.o.o. Tešanj	503
298.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu	503
299.	Odluka o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-14714/13 od 03.07.2013. godine	504
300.	Odluka o usvajanju preporuka za pojednostavljenje, unapređenje i eliminaciju administrativnih postupaka	505
301.	Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploraciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu „Široke Stijene“ općina Zenica	505
302.	Odluka o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za stvorene obaveze za period januar-juni 2013. godine	507
303.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu	507
304.	Odluka o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa	508

305.	Rješenje o imenovanju na kraći period članova Upravnog odbora Javne Ustanove Univerzitet u Zenici	508
306.	Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne Ustanove Univerzitet u Zenici	509
307.	Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona	509
308.	Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona	510
309.	Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona	510
310.	Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona	510
311.	Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona	511
312.	Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona	511
313.	Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora iz reda lokalne zajednice Druge gimnazije u Zenici	512

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

314.	Pravilnik o provođenju osposobljavanja i ocjeni osposobljenosti za pravilno rukovanje vatrenim oružjem	512
315.	Rješenje o utvrđivanju visine troškova predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama	522

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

316.	Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda	522
317.	Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice kantonalnog inspektora	524
318.	Uputstvo o načinu zatvaranja i pečaćenja poslovnih prostorija i sredstava rada	526

OGLASNI DIO	528
--------------------------	------------

Izdavač: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica

Glavni i odgovorni urednik: Mirsad Kadić, **Telefon:** 032/442-551;

Redakcija i preplata: 032/407-424; **Stampa:** „PETICA“ Zenica, **Telefon:** 062/211-347